

OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR ¹	“BAR TRADE” D.O.O. Bar
OBJEKAT ²	Poslovno- skladišni objekat P+1
LOKACIJA ³	k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴	IDEJNO RJEŠENJE
PROJEKTANT ⁵	„NG DESIGN“ d.o.o. ul.Maršala Tita C-16, 85000 Bar
ODGOVORNO LICE ⁶	Nedeljko Guja dipl. inž. građ.
GLAVNI INŽENJER ⁷	Nataša Janković spec.sci.arh. broj licence: UPI 107/7-3388/2

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera.

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR ¹	“BAR TRADE” D.O.O. Bar
OBJEKAT ²	Poslovno- skladišni objekat P+1
LOKACIJA ³	k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴	ARHITEKTONSKI PROJEKAT
PROJEKTANT ⁵	„NG DESIGN“ d.o.o. ul.Maršala Tita C-16, 85000 Bar
ODGOVORNO LICE ⁶	Nedeljko Guja dipl. inž. građ.
GLAVNI INŽENJER ⁷	Nataša Janković spec.sci.arh. broj licence: UPI 107/7-3388/2
SARADNICI NA PROJEKTU ⁸	Marina Markolović spec.sci.arh.

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju naslovna strana dijela tehnički dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera

⁸ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije

1.2.SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

1.OPŠTA DOKUMENTACIJA ZA OBJEKAT:

- 1.1. Naslovna strana-obrazac 1;
- 1.2. Sadržaj tehničke dokumentacije;
- 1.3 Ugovor između investitora i projektanta;
- 1.4. Izvod iz centralnog registra za privredno društvo za izradu tehničke dokumentacije;
- 1.5. Licenca privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika za izradu tehničke dokumentacije;
- 1.6. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti projektanta;
- 1.7. Licenca odgovornog inženjera;
- 1.8. Urbanističko-tehnički uslovi;
- 1.9. Kupo- prodajni ugovor;
- 1.10. Saglasnost susjeda;

2. PROJEKTNI ZADATAK

3.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- 3.1. Tehnički opis objekta

4.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Geodetski snimak

- Situacija, R 1:100
- Osnova temelja, R 1:100
- Osnova prizemlja, R 1:100
- Osnova krovne ravni, R 1:100
- Presjek 1-1, R 1:100
- Presjek 2-2, R 1:100
- Presjek 3-3, R 1:100
- Sjeverna fasade, R 1:100
- Južna fasade, R 1:100
- Zapadna fasade, R 1:100
- Istočna fasade, R 1:100

- 3D prikazi

1.3 Ugovor između investitora i projektanta

UGOVOR O IZRADI IDEJNOG RJEŠENJA ZA IZGRADNJU POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA P+1

ZAKLJUČEN IZMEDJU:

1. “NG DESIGN” d.o.o. Bar, (u daljem tekst Projektant) kojeg zastupa direktor
Nedeljko Guja

i

2. “BAR TRADE” d.o.o. Bar, (u daljem tekstu naručioc)

član 1.

Naručioc ustupaju, a Projektant prihvata da sačini **IDEJNO rješenje** za izgradnju poslovno-skladišnog objekta P+1 na k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar.

član 2.

Vrijednost radova će se odrediti aneksom ovog ugovora a cijena će se računati po metro kvadratnom BGP objekta plus PDV.

Naručioc su dužni, da danom uplate avansa uvedu Projektanta u posao i tog dana ugovor postaje pravosnažan.

član 3.

Projektant se obavezuje, da radove iz člana 1 ovog Ugovora, završi prema projektnom zadatku, tehničkim propisima i važećim standardima u roku koji će odrediti dinamika rada i izmjene na projektu koje zahtjeva investitor. Ukoliko su dobijeni UTU od strane nadležnog Sekretarijata i predate projektantu sve potrebne podloge za izradu Idejnog rješenja.

član 4.

Odredbes ovog Ugovora mogu se mijenjati aneksom ovog Ugovora.

član 5.

Eventualne sporove, između ugovornih strana, rješavati će zajednička komisija. Strana, koja je nezadovoljna rješenjem zajedničke komisije, može pokrenuti spor kod suda u Baru.

član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana dobija po dva primjerka za svoje potrebe.

PROJEKTANT:

“NG DESIGN” d.o.o. Bar
direktor: Nedeljko Guja

NARUČILAC:

“BAR TRADE” d.o.o. Bar
direktor: Glavanović Igor

1.4. Izvod iz centralnog registra za privredno društvo za izradu tehničke dokumentacije



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0839259 / 001
U Podgorici, dana 12.06.2018.godine

Poreska uprava – Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESING", broj 266027 podnijetoj dana 11.06.2018. u 12:14:27, preko

Ime i prezime: SAŠA ČOBIĆ
JMBG ili br.pasoša: 0408977220016
Adresa: POPA DUKLIJANINA BR.6 BAR CRNA GORA
donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESING" sa sljedećim podacima:

Skraćeni naziv:	NG DESING
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Nastanak:	Osnivanjem
Registarski broj:	50839259
PIB:	03199282
Datum statuta:	07.06.2018.
Datum ugovora:	07.06.2018.
Adresa uprave - sjedište:	BULEVAR REVOLUVIJE BB BAR
Adresa za prijem službene pošte:	BULEVAR REVOLUVIJE BB BAR
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	BULEVAR REVOLUVIJE BB BAR
Pretežna djelatnost:	7120 Tehnicko ispitivanje i analize
Kontakt:	Telefon: +38268291275, +38268169269
Podaci o osnovnom kapitalu:	Ukupni kapital: 1,00 Euro Novcani: 1,00 Euro Nenovcani: 0,00 Euro
Porijeklo kapitala:	Bez oznake porijekla kapitala
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA

Osnivač: JAKŠA ŠČEKIĆ
MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 0812984270024 CRNA GORA
Adresa: PRČANJ BB KOTOR CRNA GORA
Udio: 100%

Izvršni direktor: NEDELJKO GUJA
JMBG/BR. PASOŠA: 010531923 SRBIJA
Adresa: MOLIJEROVA 001 NOVI SAD SRBIJA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 11.06.2018. u 12:14:27 podnio prijavu za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću NG DESING. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/11, 18/11).



Sam. savjetnik I

Slavica Bulatović
Slavica Bulatović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Broj: 80-01-14999-8
Područna jedinica Bar
BAR, 16.07.2018. godine

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESIGN" BAR**

BAR

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB **03199282**

(Matični broj)

809

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 15.06.2018. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 80-01-14967-8 od 15.06.2018. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansije CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.



NAČELNICA
Dusanna Vujović
Sonja Cikić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0839259 / 002
U Podgorici, dana 16.07.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESING", broj 267584 podnijetoj dana 12.07.2018. u 12:17:39, preko

Ime i prezime: NEDELJKO GUJA
JMBG ili br.pasoša: 010531923 SRBIJA
Adresa: MOLIJEROVA 001 NOVI SAD SRBIJA
donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESING" - registarski broj 5 - 0839259, PIB 03199282 , i to:

Naziv:

Briše se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESING"

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESIGN"

Skraćeni naziv:

Briše se: NG DESING

Registruje se - upisuje se: NG DESIGN

Statut:

Briše se: Statut od 07.06.2018.

Registruje se - upisuje se: Statut od 12.07.2018.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 12.07.2018. u 12:17:39 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NG DESIGN. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list" br.17/07... 40/11).



Sam. savjetnik II
Dijana Filipović
Dijana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Bar
BROJ: 80/31-03885-6
BAR, 16.07.2018. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 50/17), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 ... 47/17) i člana 24. Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NG DESIGN" BAR**

BAR

PIB **03199282**

809

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **80/31-03858-9**

Svojstvo obveznika za PDV je stečeno: **15.06.2018. godine.**

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **80/31-03858-9** od **15.06.2018. godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.



NAČELNIČA
Dušana Vuković

Sonja Cikić

1.5. Licenca privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika za izradu tehničke dokumentacije

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-3486/2
Podgorica, 10.10.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »NG DESIGN» d.o.o. iz BARA, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore » br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE »NG DESIGN » D.O.O. BAR, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

Obrazloženje

Aktom, br.UPI 107/7-3486/1 od 02.08.2018. godine »NG DESIGN» D.O.O. BAR, obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-3388/2 od 23.07.2018. godine, kojim je Janković M. Nataši, dipl.inž.arhitekture iz Bara, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta. Ugovor o radu, zaključen između poslodavca »NG DESIGN» D.O.O.iz Bara i Janković M. Nataše, dipl.inž.arhitekture iz Bara, kao zaposlenog, gdje je u čl. 1 i 2. Ugovora, imenovana zasnovala radni odnos u navedeno privredno društvo na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: Inženjer arhitekture, počev od 01.08.2018. godine; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, Registarski broj: 5-0839259/001 sa šifrom pretežne djelatnosti: 7120 Tehničko ispitivanje i analize.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije

odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlaštenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („ Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5 stav 1 tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera i licencu ovlaštenog inženjera.

Članom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović



1.6. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti projektanta



Obnova polise broj:	pol-00082141
Broj ponude:	PON-036323/19

POLISA - RAČUN POL-00114365

Zastupnik:	Stanković Olivera, 81-046		
Ugovarač			
Prezime i ime	GUJA NEDELJKO	MB	0803981170151
Adresa	BAR BB, 85000 BAR_GRAD, Crna Gora	Telefon	
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	30.10.2019 (24:00) - 30.10.2020 (24:00)	Period obračuna	30.10.2019 - 30.10.2020
Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanta: NG DESIGN DOO BAR MARŠALA TITA BR.C-16			
PRETHODNA POLISA POL-00082141			
OSIGURANJE POKRIVA ODŠTETNE ZAHTEJE NARUČIOCA USLUGA ILI TREĆIH LICA ,KOJI SU POSLJEDICA STRUČNE GREŠKE OSIGURANIKA (KOJI POSJEDUJU LICENCU PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA IZDATU OD STRANE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA)PRI IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRI TEHNIČKOM I GRADJEVINSKOM NADZORU I KOD REVIDIRANJA PROJEKTA A ZA KOJE OSIGURANIK ODGOVARA NA OSNOVU ZAKONA U SKLADU SA USLOVIMA OSIGURANJA			
PRETHODNA POLISA POL-00082141			
BROJ ZAPOSLENIH 6			
PS-ODPRK-1 - Osiguranje odgovornosti projekatnata za sve projekte			
Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
Osigurani			
Naziv	NG DESIGN DOO	MB	03199282
Adresa	BULEVAR REVOLUCIJE BB, 85000 BAR_GRAD, Crna Gora	Telefon	
Suma osiguranja			
Uloga	Način ugovaranja	Iznos	
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	100.000,00	
Franšiza			
Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 Eur		
Obračun za predmet			
Premija	350,00		
Doplatak 48% za sumu osiguranja od 100.000 Eur	168,00		
Popust 10% za isključenje rizika tehničkog nadzora i savjetovanja	-51,80		
Popust 10% za garancijski rok od 1 godine	-46,62		
Komercijalni popust po odluci regionalnog menadžera	-37,76		
Popust za jednokratno plaćanje premije	-41,96		
Ukupna premija bez poreza	339,86		
Porez na premiju	30,59		
Ukupna premija sa porezom	370,45		
Osiguravajuće pokrće važi za područje Crne Gore			
Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projekatnata koji su utvrđeni dana 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18).			
Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računске ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija a inače po istoku 24 časa dana kada je premija plaćena (čl. 1010 st. 1 Zakona o obl. odnosima (SLRCG br.47/08)).			
Ukupna isplata ošteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)			
Osiguranje pokriva garancijski rok od 1 godine			
Rizik tehničkog savjetovanja i nadzora su isključeni iz osiguranja			

POLISA: POL-00114365

Datum štampa: 30.10.2019 12:50



UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	339,86
Porez na premiju	30,59
Ukupna premija sa porezom	370,45
Način plaćanja	U cjelosti

Sva prava po ovoj polisi pripadaju osiguraniku.

Ukoliko ugovarač/osiguranik ne plaća premiju u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja/osiguranik potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Pravo na raskid i uslovi za raskid ugovora odnosno odstupanju od ugovora određeni su uslovima osiguranja

Sve međusobne nesporedne stranke će rješavati mirnim putem a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici

Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju ukoliko se premija plaća u cjelosti, odnosno prvu ratu ukoliko je ugovoreno plaćanje premije na rate, a ostale rate u ugovorenim rokovima. Za slučaj docnje jedne rate duže od 30 dana, sve rate dostiževaju odjednom i u cjelosti.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.



M.P. Osiguravač:



M.P. Osiguranik / Ugovarač:
(puno ime i prezime)

1 Poslovnica Bar, BAR_GRAD, 30.10.2019

POLISA: POL-00114365

Datum štampe: 30.10.2019 12:50

1.7. Licenca odgovornog inženjera

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7 – 3388/2
Podgorica, 23.07.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu Janković Nataše, dipl. inž. arhitekture, iz Bara, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE JANKOVIĆ M. NATAŠI, dipl. inž. arhitekture, iz Bara, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom, br. UP I 107/7-3388/1 od 16.07.2018. godine, Janković Nataša, dipl. inž. arhitekture, iz Bara, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

- Diplomu postdiplomskih specijalističkih akademskih studija, izdatu od strane Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, Univerziteta Crne Gore, broj 239 od 26.08.2015.godine;
- Uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju, br. 2319/1 od 16.10.2015.godine, izdato od strane »Kroling« d.o.o. iz Danilovgrada;
- Uvjerenj o angažovanju na stručnim poslovima, izdato od strane »NTG Projekt« d.o.o. iz Bara;
- uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanu;
- ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu kopiju lične karte.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore” br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlaštenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava:

1. identitet podnosioca zahtjeva;
2. da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija;
3. da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i
4. da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović




1.8. Urbanističko-tehnički uslovi

OBRAZAC

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	Sekretarijat za uređenje prostora <u>Broj: 07-352/19-604</u> Datum: 16.07.2019. godine	 Crna Gora O P Š T I N A B A R
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bar, postupajući po zahtjevu Lekić Pavla, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (87/18) i PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije »Prva faza privredne zone Bar« (»Sl.list CG« - opštinski propisi br. 56/18), izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za izgradnju objekata na urbanističkim parcelama RTC525, RTC526, RTC537 i RTC538 površine 7376,28m ² , 6630,67m ² , 6640,67m ² , 7373,53m ² , u čiji sastav ulazi katastarska parcela broj 3265/1 KO Polje, u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije »Prva faza privredne zone Bar«. Napomena: Konačna lokacija (katastarske parcele koje čine predmetnu urbanističku parcelu, površina urbanističke odnosno dijela urbanističke parcele - lokacije na kojoj se gradi odnosno rekonstruiše objekat) će se odrediti u fazi izrade glavnog projekta, a nakon izrade Elaborata parcelacije od strane licencirane geodetske organizacije koja posjeduje licencu izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	
5	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	Lekić Pavle
6	POSTOJEĆE STANJE: Opis lokacije - izvod iz planskog dokumenta PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije »Prva faza privredne zone Bar«, katastarska parcela broj 3265/1 KO Polje, prikazane u grafičkom prilogu »Geodetska podloga«.	
7	PLANIRANO STANJE:	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije: <u>Prostorna organizacija</u> U okviru Robno–transportnog centra razvije se terminali i tehnologije intermodalnog željezničko–drumskog transporta, kao i logistički „outsourcing“ sistem za djelatnosti u trgovačkoj i proizvodnoj zoni. Lokacijski položaj Robno–transportnog centra omogućava efikasno opsluživanje privrednih kapaciteta u budućim industrijskim zonama „Čeluga“ i	

	<p>„Tomba“.</p> <p>Podsistemi Robno–transportnog centra biće smešteni u okviru prostorne cjeline kod postojeće željezničke stanice i železničkih ranžirnih grupa. Namijenjena je razvoju željezničko–drumskog terminala intermodalnog transporta, „outsourcing“ sistema za trgovinu i proizvodnju — sistema specijalizovanih visokoregalnih skladišta, robne željezničke stanice, berze tereta i logistički informacijski sistem.</p> <p>Funkcijska organizacija</p> <p>Robno-transportni centar</p> <p><u>Centar za logističku podršku trgovini i proizvodnji</u></p> <p><u>Lokacija:</u> Centar za logističku podršku proizvodnim i trgovačkim funkcijama („outsourcing“ sistem) lučko– privredne zone lociran je uz proizvodnu i trgovačku zonu i obuhvata sistem visokoregalnih skladišta specijalizovane ili univerzalne namjene, pretovarno–transportne sisteme, sisteme komisioniranja, pakovanja i obeležavanja proizvoda. Centar je lociran pored same proizvodne zone što, uz određene kooperativne veze, obezbeđuje jedan efikasan sistem opsluživanja svih korisnika u zoni. S druge strane, centar je direktno povezan sa svim terminalima u lučkoj zoni i Robno–transportnom centru, kao i sa spoljnim saobraćajnicama (okruženjem). Ovaj centar neće predstavljati samo podršku proizvodnji u navedenim zonama već i proizvodnji u budućim industrijskim zonama („Tomba“ i „Čeluga“).</p> <p>Ovaj centar je zasnovan na savremenim idejama i logističkim principima koji teže da se proizvodni pogoni i trgovački sistemi bave isključivo svojim osnovnim funkcijama, tj. proizvodnjom i trgovinom, a da prateće logističke poslove prepuste profesionalnim nosiocima logističkih usluga. To je koncept zasnovan na principu <i>“svak radi svoj posao”</i>. U skladu sa navedenim, u proizvodnoj i trgovačkoj zoni bi se razvijali isključivo proizvodni pogoni, odnosno sistemi prodaje, a skladišni, pretovarni i transportni kapaciteti u centru za logističku podršku proizvodnji i trgovini (koji pripada robno–transportnom centru). Ovim se postiže sabiranje zahtjeva, veći stepen koncentracije skladišnih pretovarnih djelatnosti, što omogućava primenu i racionalnije korišćenje savremenih tehničko–tehnoloških rješenja.</p> <p><u>Struktura centra:</u> Sistem visokoregalnih skladišta; pretovarno–manipulativne površine; transportno–manipulativna sredstva; vozni park; drumske saobraćajnice; prateći sistemi (ugostiteljstvo, smještaj i dr.) i službe.</p> <p><u>Funkcije centra:</u> prijem i otprema transportnih sredstava; utovar, istovar i pretovar robe; skladištenje robe; komisioniranje i obeležavanje; pakovanje, raspakivanje i prepakivanje; formiranje i rasformiranje tovarnih jedinica (paleta i kontejnera); unutrašnji transport i dr.</p>
7.1.a	<p>Uslovi za izgradnju i uređenje prostora:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vlasnici ili korisnici parcele moraju sve svoje proizvodne, skladišne i druge potrebe da zadovolje isključivo na svojoj parceli, podrazumevajući pri tome i privredna vozila i putnička vozila zaposlenih i to na način koji ne ugrožava vlasnike i korisnike okolnih parcela. Isključuje se parkiranje putničkih i privrednih vozila na kolovozima, trotoarima i zelenim površinama,• Grupisanje kapaciteta unutar određene namjene površina vrši se po principu kompatibilnosti, tj. podrazumeva se da se aktivnosti na susjednim ili bliskim parcelama međusobno ne ugrožavaju bukom, vibracijama, emisijama i na druge moguće načine.

podrazumevajući tu i opasnost od požara i eksplozije.

- Poželjno je da objekti koji se grade za proizvodne i druge svrhe unutar iste namjene površina, budu tipizovani po veličini, rasponima, materijalu, boji i drugim karakteristikama. Poželjno je da objekti najmanjih površina budu ne samo montažni, nego i demontažni, kako bi se za slučaj potrebe mogli premeštati. Visina ograda se određuje na maksimalno 3,0 m. Ograde treba da su transparentne i poželjno je da su unificirane, u cjelini ili u pojedinačnim ulicama u zoni.

Posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata:

Sa stanovišta urbanističko-tehničkih uslova, mogu izdvojiti dvije kategorije objekata: objekti u lučkoj zoni i RTC-u i objekti u proizvodnoj i trgovačkoj zoni. Detaljnom razradom su dati urbanističko-tehnički uslovi koji važe za sve vrste objekata u terminalima luke i RTC-a, odnosno proizvodnoj i trgovačkoj zoni. Posebni ili specifični uslovi koji se odnose na pojedine objekte moraju proizaći iz konkretnih zahtjeva korisnika, tj. idejnih rješenja za konkretne programe.

Objekti terminala Luke Bar i Robno-transportnog centra

Uslovi izgradnje objekata u lučkoj zoni i RTC-u dati su po osnovnim vrstama infrastrukturnih objekata i to: Ro-Ro terminal, kontejnerski terminal, terminal za tečne terete, skladišni objekti, manipulativne površine, saobraćajnice, prateći objekti. Uslovi za skladišne objekte, manipulativne površine, saobraćajnice i prateće objekte su zajednički i odnose se na sve terminale i u lučkoj zoni i u RTC_u. Zbog bitne različitosti i specifičnosti, posebno su dati uslovi za Ro-Ro i kontejnerski terminal (navedeni uslovi važe za lučki i željezničko-drumski kontejnerski i „hucke-pack” terminal), kao i za terminal za tečne terete.

Skladišni objekti

Kapacitet i površina skladišnog objekta određuju se na bazi procijenjenih (očekivanih) robnih tokova i tehnologije skladištenja, a uz pomoć troškovnih modela i ocene ekonomskog minimuma. Ovi modeli utvrđuju granicu kada treba pokrivati sva ekstremna opterećenja i graditi veća skladišta (koja će u određenim periodima biti prazna), ili kada treba svesno se odreći neki ekstremnih zahtjeva i graditi skladište koje će imati veći stepen iskorišćenja. Međutim kada se ne može očekivani obim rada pouzdano predvideti, kao što je trenutno slučaj u gravitacionom području Luke Bar, ne može se naći ni troškovni minimum i tada se, na osnovu iskustvenih podataka, preporučuje da se obezbijedi dodatnih do 40% rezervnih kapaciteta iznad očekivanih potreba. Smatra se lošim rješenjem ako je ta rezerva ispod 25% pod bilo kojim okolnostima.

Što se tiče dimenzija skladišnih objekata, one su u zavisnosti od dužine operativne obale (za skladišta koja su neposredno uz operativnu obalu). Širina skladišnog objekta ili otvorene skladišne površine zavisi od operativnih rastojanja na kojima je prihvatljivo vršiti transportno-manipulativne operacije. Prema preporukama Ujedinjenih nacija, širina lučkog skladišta za komadne, paletizovane i generalne terete može iznositi polovinu njegove dužine, ali ne manje od 50 m. Dužina skladišta uz operativnu obalu može iznositi približno 60-70% od dužine pripadajućeg veza na obali. Pri izboru rješenja skladišnog objekta, u procesu projektovanja treba izbeći greške kao što su:

- nedovoljna širina skladišta (za skladišta na obali minimum 50 m) sa nedostatkom skladišnog prostora,
- prekomjeran broj unutrašnjih stubova-nosača krovne konstrukcije koji će ometati kretanje mehanizacije i smanjiti korisnu površinu skladišta,
- neodgovarajuće provetravanje i osvetljenje koje otežava pretovar i čitanje i identifikaciju signala i oznaka i time čine rad težim i sporijim,
- loš kvalitet poda, neravan i nedovoljan otporan,

	<ul style="list-style-type: none"> • nedovoljan broj vrata, kao i njihovo otežano otvaranje i zatvaranje. • izgubljen prostor za kancelarije unutar skladišta, a koje mogu biti smeštene negde drugde, na primer na spratu. • suviše čvrsta i jaka konstrukcija nepodesna za zarnjene ili rasklapanje skladišta i gradnju na drugom mjestu. <p>Prednost imaju montažna skladišta koja se u slučaju promijenjenih zahtjeva i uslova mogu demontirati i premjestiti ili prilagoditi novonastalim zahtjevima.</p> <p>U radnom prostoru skladišta moraju se obezbijediti mikroklimatski uslovi u pogledu zagrevanja, provetravanja i dr., a u skladu sa važećim propisima. Radni prostor mora biti propisno osvetljen. Za skladišta se predviđa osvetljenje od 100–150 lx.</p> <p>Otvorena skladišta, kao i pretovarno–manipulativne površine moraju da imaju podlogu (pod) sa vrlo malim nagibom. Nagib od 1:50 je potreban za odvođenje vode, ali treba voditi računa o otežanomslaganju tovarnih jedinica, kao i radu mehanizacije. Zavisno od primenjene tehnologije, skladišna površina mora imati nosivost 3–6 t/m². Skladišne objekte potrebno je postaviti najmanje 5 m udaljene od regulacione linije saobraćajnica.</p> <p>Postojeće skladišne sisteme u Lučkoj zoni potrebno je dograditi i rekonstruisati, poštujući realno stanje u pogledu gabarita, regulacionih i građevinskih linija. Nove skladišne objekte u Lučkoj zoni potrebno je uklopiti u već formirane tehnološke i urbanističke cjeline. U okviru RTC–a treba projektovati i graditi regalska skladišta visine 10–12 m, koja će omogućiti primenu savremenih skladišnih i manipulativnih tehnologija, kao i bolje korišćenje angažovanog zemljišta.</p> <p>Pri planiranju terminala za rasute i generalne terete, moraju se tačno i detaljno poznavati fabričke karakteristike pretovarnih sredstava, jer se ova sredstva pojavljuju sa veoma različitim tehno–eksploatacionim performansama, što direktno utiče na rješenja samog terminala. Tako, u zavisnosti od vrste tereta i svih elemnata pretovarnog procesa, proizvodnost istovarnih uređaja sa grabilicom kreće se u granicama između 500 i 2 500 t/h, pneumatskih uređaja 50 do 500 t/h, vertikalnih konvejera do 200 t/h, elevatora od 1.000 do 5.000 t/h, hidrauličnih sistema od 1.000 do 8.000 t/h. Koeficijenti skladištenja ili specifična zapremina za očekivane rasute terete su: gvozdena ruda 0,3–0,8 m³/t, uglj 1,2–1,4 m³/t, fosfat 0,9–0,92 m³/t, boksit 0,878m³/t i glinica 0,585 m³/t.</p> <p>Prateći objekti</p> <p>U okviru terminala treba predvidjeti objekte za: upravu i administraciju, smeštaj i ishranu radnika, sanitarne prostorije sa mokrim čvorovima, tuševima i garderobom. Ovi sadržaji mogu da budu u sklopu skladišnih ili drugih objekata, ili da budu u posebnim objektima koji su u funkciji jednog ili više terminala. Kod upravljačkih i administrativnih poslova, čista visina radnog prostora je min. 2,4 m, površina 3 m²/radniku i zapremina 10 m³/radniku.</p> <p>Opšta odeljenja i sanitarne prostorije se dimenzionišu u funkciji broja radnika, njihovih aktivnosti i vremena njihovog zadržavanja u prosotru. Potrebna površina za odeljenje za ručavanje radnika je 1 m² po radniku (prosečno zadržavanje 15–20 min.), a za garderobu 0,5 m² po radniku, sanitarni objekti 0,45 m² po radniku (jedna WC kabina dolazi na 10–15 žena i 20–25 muškaraca, jedna tuš kabina od 1 m² na 10 radnika ili grupni tuševi površine 0,5 m² po radniku – jedan tuš na 20 radnika). Za odmor radnika potrebno je predvidjeti zelenilo i to min 10 m² po zaposlenom.</p>
7.1 b	<p>Urbanistički parametri:</p> <p>Koeficijent zauzetosti zemljišta (zemljište pod objektom/objektima) određuje se za privrednu zonu u cjelini na maksimalno 0,5 od površine parcele. Spratnost objekata može biti od P do P + 4 (pet etaža) tj. do granice koja ne zahtjeva liftove za vertikalni transport ljudi, a odnosi se samo na objekte koji služe namjenama kod kojih je moguće organizovati osnovnu funkciju objekata u više etaža. Koeficijent izgrađenosti (odnos površine parcele i bruto površine svih izgrađenih etaža) može biti najviše do 2,5.</p>

7.2.	<p>Pravila parcelacije:</p> <p>Prostor zahvaćen ovom Detaljnom razradom veoma je heterogen kada se radi o postojećem stanju parcelacije. U tom prostoru postoje tri cjeline zemljišta sa različitim podcjelinama u odnosu na parcelaciju.</p> <p>Urbanistička parcelacija je utvrđena na nivou strukturalne odrednice — modula urbanističke parcele. Formiranje lokacije kao mjesta građenja je moguće od jednog ili više modula, a moguće je i formiranje više lokacija unutar jednog modula.</p> <p>Ovakvo rješenje ima za cilj što je moguće veću fleksibilnost prema konkretnom budućem investicionom zahtjevu kojim se obavezno iskazuju bliže prostorne i tehničko-tehnološke potrebe investitora u dijelu izvođenja promjena u prostoru neophodnih za realizaciju odgovarajućeg investicionog programa. Ovakav pristup podrazumijeva da se u postupku sprovođenja Detaljne razrade konačna urbanistička, odnosno građevinska parcela određuje prema investicionom zahtjevu, a ne da se investicioni zahtjev prilagođava unaprijed zadatoj urbanističkoj parceli. Svi ostali uslovi, posebno koeficijent zauzetosti parcele, utvrđuju se na konačno određenu urbanističku parcelu kao cjelinu. To znači da se ne mogu utvrđivati urbanističko-tehnički uslovi izvođenjem zbira u slučaju kada više modula urbanističke parcele formira jednu građevinsku parcelu, odnosno izvođenjem količnika u slučaju kada više građevinskih parcela formira jedan modul urbanističke parcele.</p> <p>Koeficijent zauzetosti parcele utvrđuje se na konačno određenu urbanističku parcelu kao cjelinu. To znači da se ne mogu utvrđivati urbanističko-tehnički uslovi izvođenjem zbira u slučaju kada više modula urbanističke parcele formira jednu građevinsku parcelu, odnosno izvođenjem količnika u slučaju kada više građevinskih parcela formira jedan modul urbanističke parcele.</p> <p>U slučaju kada više građevinskih parcela formira jedan modul urbanističke parcele, obavezno treba odrediti jedinstven kolski pristup na javnu kolsku saobraćajnicu za sve građevinske parcele unutar modula urbanističke parcele. Osnov za utvrđivanje konačne urbanističke, odnosno građevinske parcele je urbanistička obrada lokacije. Urbanistička obrada lokacije je stručno-tehnički dokument koji sadrži elemente urbanističkog projekta i elemente programa uređivanja građevinskog zemljišta. Transformacija prostora Detaljne razrade podrazumijeva najprije novu saobraćajnu matricu i u vezi s tim formiranje blokova između obodnih saobraćajnica. Svi blokovi su numerisani, a njihova veličina proističe iz strukture saobraćajne matrice. Osnovna funkcija blokova određena je Detaljnom razradom namjene površina. Površine koje zatvaraju regulacione linije su blokovi parcela, a konačan broj parcela će se dobiti daljim sukcesivnim projektovanjem i izgradnjom.</p> <p>Formirani urbanistički blokovi podeljeni su na parcele različitih veličina. Svaka parcela ima direktan prilaz sa ulice, a parcelacija je postavljena tako da se parcele mogu spajati prema karakteru aktivnosti i potrebama investitora. Prema odredbama Detaljne razrade, sve parcele treba da budu opremljene potrebnim infrastrukturama ili da imaju mogućnost za priključenje na funkcionalno potrebne infrastrukturne sisteme.</p>
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama:</p> <p>Regulacija prostora zahvaćenog Detaljnom razradom se utvrđuje prema osovinama kolskih saobraćajnica čije su karakteristične tačke iskazane u apsolutnim koordinatama. Regulacione linije urbanističke parcele se utvrđuju na spoljne linije putnog pojasa saobraćajnica. Regulacija saobraćajne mreže se utvrđuje prema apsolutnim koordinatama tjemena i raskrsnica.</p>

	<p>Građevinske linije objekata se određuju paralelno i/ili upravno na regulacione linije. Građevinske linije za objekte koji se grade na urbanističkoj parceli određuju se paralelno na najmanje 5 (pet) metara od regulacione linije prema saobraćajnici i prema granici sa dodirnim urbanističkim parcelama. U zoni raskrsnica, građevinske linije se postavljaju upravno na najmanje 10 (deset) metara od tangentskih tačaka radijusa spoljnih krivina saobraćajnica u raskrsnici.</p> <p>Ovi parametri se ne odnose na složene inženjerske objekte za koje će se urbanističko-tehnički uslovi utvrđivati prema idejnom tehničko-tehnološkom rješenju i prema ostalim planskim uslovima.</p>
8	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA:</p> <p>Potrebno je obezbjediti seizmičku stabilnost konstruktivnog sistema na IX stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.</p>
9	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:</p> <p>Poštovati zakon o životnoj sredini (»SI.list CG«, br. 48/08, 40/10 i 40/11) i čl. 4 Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta (»SI.list CG«, br. 40/10 i 40/11). Shodno listi 2, tačka 14 Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»SI.list RCG«, br. 47/13), potrebno je obratiti se nadležnom organu zahtjevom o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p>Tehničku dokumentaciju izraditi prema standardima vezanim za protivpožarnu i zaštitu na radu.</p> <p>Procjena ugroženosti od požara i eksplozija:</p> <p>Pojedini funkcionalni djelovi Privredne zone Bar, otvoreni i zatvoreni prostori, u napred navedenom smislu, pokazuju različiti nivo ugroženosti od požara pa tako:</p> <p>prvu kategoriju ugroženosti imaju kompleksi i objekti u kojima se koriste ili uskladištavaju eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi, kod kojih se u tehnološkom procesu stvaraju prašine koje sa vazduhom grade eksplozivne smeše, kao i objekti od interesa za odbranu (kompleksi i objekti br. 7, 9, 9A, 9B, 20, dati na Karti br. 2: <i>Procjena ugroženosti od požara i eksplozija sa merama zaštite i intervencije</i>).</p> <p>drugu kategoriju ugroženosti imaju kompleksi i objekti koji skladište i prerađuju čvrste gorivne materijale bez stvaranja prašnih eksplozivnih smeša i koji upotrebljavaju i drže manje količine zapaljivih tečnosti svih vrsta (kompleksi i objekti br. 5, 6, 8, 12, dati na Karti br. 2).</p> <p>treću kategoriju ugroženosti imaju kompleksi i objekti gdje se proizvode, skladište i prerađuju vatrootporne i vatrostalne materije (kompleksi i objekti br. 1, 1A, 2A, 15, 16, dati na Karti 2).</p> <p>četvrtu kategoriju ugroženosti imaju ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti, prodavnice i servisi (kompleksi i objekti br. 18, dati na Karti br. 2).</p> <p>Ukupnu ugroženost prostora povećava prisustvo i manipulacija materijalom koji ima svojstvo samozapaljenja, kao što je samozapaljenje uglja (zona br. 8) i samozapaljenje biljnih materijala usled bioloških, hemijskih i termičkih reakcija koje se dešavaju u biljnom materijalu (seno, detelina, žito, kukuruz, suncokretove pogače).</p> <p>Eksplozijama, koje su brzo oslobađanje energije povezano sa stvaranjem pritiska koji dovodi do razaranja materijala nosioca eksplozije i gdje se reakcije odvijaju velikom brzinom, tako da usled pritisaka nastaju udarni talasi – detonacije, ugroženi su kompleksi i</p>

objekti gdje se skladište i koriste zapaljive tečnosti i gasovi (terminali i skladišta, skladišta “B” materije, hidnjače usled sudova i vodova sa komprimovanim vazduhom), kao i one vrste transporta putnog, željezničkog i vodenog koji takve materije prevoze ili koriste kao gorivo. Prisutan je rizik od eksplozija prašina odnosno smeše prašine i vazduha, bilo da su one koristan proizvod (npr. brašno) ili otpadni proizvod (prašine gvožđa kod brušenja, ugljena prašina).

Poseban problem predstavlja korišćenje privremenih i za tu svrhu neizgrađenih skladišta za eksplozivne i druge materijale, utovarno–istovarnog mjesta Gat 1, takođe privremenog karaktera, kamenolom „Put–Bar”, koji stalno manipuliše sa min 100 kg eksploziva. U smislu povećanog rizika od požara i eksplozija, najugroženija je tehnološka faza **utovar–istovar**, mjesta pretakališta (na petrolejskim instalacijama i dr.) koja moraju imati odgovarajuće zaštitne pojaseve i propisan i kontrolisan režim funkcionisanja i priključke za povezivanje autocisterni prilikom pretakanja goriva kod pumpnih stanica (uzemljenje). Požari u razmatranim zonama, njihov temperaturni režim i intenzitet, zavise i od sledećih faktora:

- požarnog opterećenja odnosno količine gorivih materijala i načina njihovog razmeštaja kod skladištenja i manipulacije,
- dotoka vazduha prema žarištu požara,
- karakteristika materijala obloga odnosno nestručne upotrebe gorivih penastih izolacionih materijala, uzevši tu u obzir i vrstu i karakteristike ambalaže za robu,
- geometrije objekta
- meteoroloških uslova kad može doći do prenošenja zapaljenih čestica i toplih gasova na znatne udaljenosti.

Spoljna i unutrašnja hidrantska mreža objekata Luke Bar ne poseduje dovoljne količine vode i potrebne pritiske, znatno je oštećena od zemljotresa, vremešnosti i koroziono agresivne sredine. Gradska hidrantska mreža nije izvedena kao separatan sistem. Šahtovi spoljnih hidranata su zatrpani muljem, što onemogućava njihovo korišćenje. Sa druge strane, procjena je da se raspolaže znatnim količinama vode za gašenje požara, sobzirom na dva rezervoara na brdu Volujica kapaciteta $2 \times 600 \text{ m}^3$ koji omogućavaju gašenje požara u najvećem objektu u trajanju više od 2 sata (min. 253 m^3), izvorište tehničke vode koje treba urediti i mogućnost korišćenja dva remorkera za gašenje požara morskom vodom.

Procjena RBH i tehničko–tehnološke ugroženosti:

Značajan rizik za razmatranu teritoriju predstavljaju zagađenja životne sredine koja mogu dostići nivo elementarne nepogode a posledica su geoloških radova, bušenja, raskopavanja, pozajmišta, raskrivke, majdani–kamenolomi, usled specifičnog tehnološkog postupka i toksičnog kontakta sa podzemnim vodama, ali i akcidenti na njima. Predmetni kompleks prema riziku po obimu i mogućnosti pojava akcidenta predstavlja realnu opasnost za šire područje od razmatranog, pa mora biti predmet posebnih stručnih naučnih analiza.

Mjere zaštite prema procijenjenoj ugroženosti:

Međusobni razmak pojedinačnih skladišnih ili proizvodnih objekata mora biti $H1/2 + H2/2 + 5 \text{ m}$, gdje su H1 i H2 visine krovnih venaca susednih objekata, s tim što se isti ima uvećati u slučaju povišene opasnosti zbog njihove posebne namjene.

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE:

Zelenilo u okviru Detaljne razrade, potrebno je planirati tako da budu zastupljene sve kategorije zelenila. U formiranju planske strukture veliki značaj treba da ima zaštitno

	<p>zelenilo koje se može locirati duž saobraćajnica, puteva i prolaza u industrijskoj zoni. Poželjna je zastupljenost sledećih kategorija: zaštitno zelenilo, linearno zelenilo – drvoredi, zelenilo uz industrijske objekte i kombinovano parterno zelenilo.</p> <p>Funkciju zaštitnog zelenila prema gradu treba da preuzme prostor između ulice JNA i Rene i prostor između Rene i trgovačke zone od ulice IV–IV do željezničkih kolosjeka. Taj prostor treba da bude masiv od visokog mediteranskog rastinja u čijem su jednom dijelu predviđeni objekti budućeg poslovnog centra luke. U okviru takvog kompleksa treba da bude i memorijalni kompleks Barskog logora, koji treba odgovarajuće urediti i obilježiti.</p> <p>Linearno zelenilo tj. drvorede treba razviti duž saobraćajnica koje imaju dovoljan profil da mogu da prime ovu vrstu zelenila – to su ulica JNA koja će biti istovremeno paravan zaštitnog zelenila prema gradu, ulica IV–IV, ulica IX–IX, ulica II –II. Svaki upravni, proizvodni i skladišni objekat u granicama Detaljne razrade, a naročito objekti na većim parcelama, treba da razviju zelenilo u granicama raspoloživog zemljišta i u skladu sa osnovnom namjenom zemljišta. Primer kako to treba da se radi je današnji parkovski uređen prostor oko uprave luke.</p>
11	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE:</p>
	<p>Poštovati Zakon o zaštiti kulturnih dobara («Sl.list CG», br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017) tj. 3. Slučajna otkrića: Član 87, u kojima se navode obaveze pronalazača, kao i Član 88 – obeveze Uprave i investitora.</p>
12	<p>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM:</p> <p>Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitarne prostorijeProjektom obezbjediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti («Sl.list CG», br. 48/13).</p>
13	<p>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
14	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
15	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
16	<p>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
17	<p>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU:</p> <p>17.1. Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu:</p>

	<p>U svemu prema izvodu iz PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije »Prva faza privredne zone Bar«, grafički prilog Elektroenergetska infrastruktura i uslovima koje odredi Crnogorski elektro-distributivni sistem.</p> <p>Elektroenergetska infrastruktura: Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke CEDIS-a i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. <p>Tehničke preporuke dostupne su na sajtu CEDIS-a. Investitor je obavezan da od CEDIS-a pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.</p>
17.2.	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu: U svemu prema izvodu iz PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije »Prva faza privredne zone Bar«, grafički prilog Hidrotehnička infrastruktura i tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu propisanim od strane d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« Bar.</p>
17.3.	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu: U svemu prema izvodu iz PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije »Prva faza privredne zone Bar«, grafički prilog Saobraćaj.</p>
17.4.	<p>Ostali infrastrukturni uslovi: Elektronska komunikacija: Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike: - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata; - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.</p>
18	<p>POTREBA IZRADA GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA:</p>


	Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima («Sl. list RCG», br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11). Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE ZA PLANIRANE OBJEKTE	
	Oznaka urbanističkih parcela	RTC525, RTC526, RTC537 i RTC538
	Površina urbanističkih parcela	7376,28m ² , 6630,67m ² , 6640,67m ² , 7373,53m ² ,
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,5
	Maksimalni indeks izgrađenosti	2,5
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	P do P+4 Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža .Ukoliko to uslovi terena zahtijevaju dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže – jednog suterena i podruma. Maksimalna spratnost data u tekstualnom dijelu Plana, definisana je na osnovu namjene objekata i gustine stanovanja,potrebe provjetravanja naselja, karakteristika terena, postojeće spratnosti i poštovanja ambijentalnih odrednica postojeće izgrađene strukture i neizgrađenog prostora.
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Lučki parking se razvija na dvije lokacije: parking P2 uz planirani glavni ulaz u lučko područje između saobraćajnica 4-4, saobraćajnice IV-IV i kolosjeka ranžirne grupe III površine 1,5 ha i parking P1 uz gradski ulaz u lučku zonu između saobraćajnice III-III i proizvodno-trgovačkog poslovnog sistema površine 1,0 ha. Namijenjen je za smještaj drumskih transportnih sredstava koja ulaze u lučku zonu, a čekaju na određene robne operacije (utovar, istovar) ili na tehničko-administrativne procedure i formalnosti. Pored parkinga za teretna drumska vozila predviđen je i parking za putnička vozila kao.

	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: Samostalni savjetnik: Ognjen Leković dipl.ing.arh.	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Samostalni savjetnik: Ognjen Leković dipl.ing.arh.
24	 Sekretara: Nikola Pavičević spec. sc. arh.	Potpis ovlaštenog službenog lica M.P. 
25	PRILOZI:	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	

REPUBLIKA CRNA GORA
 VLADA CRNE GORE
 Uprava za nekretnine
 Područna jedinica: Bar
 KAT. OPŠTINA: POLJE
 Publikovana razmjera 1:500

"EKVIDISTANCA" d. o. o. B/

Broj katastarskog plana:
 Tah. zapisnika: sveska
 Veza sa ranijom skicom premjera: bt/god.



KOORDINATE TAČAKA:

Broj tacke	Y	X
1	6591409.87	4660474.38
2	6591407.40	4660515.01
3	6591423.33	4660508.73
4	6591447.51	4660499.19
5	6591445.61	4660565.55

LEGENDA

- granica kat. parcela KO POLJE
- - - granice urb. parcela DUP-a "Prva faza privredne zone"

U kat. planu 2019. god.
 U indikac. staci 2019. god.
 Spisak det. rač. površina 2019. god.
 Spisak prijava 2019. god.
 Spisak promena 2019. god.

"EKVIDISTANCA" d. o. o. Bar
 Paško Lekić Spec. Sci. geod.

Snimio dana 19.06. 2019. god.
 Geometar 2019. god.
 Pregledao 2019. god.

 potpis



Crna Gora
O P Š T I N A B A R


Sekretarijat za uređenje prostora

Broj: 07-352/19-604/1
Bar, 16.07.2019. godine

**IZVOD IZ PPPN ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE I DETALJNE RAZRADE
LOKACIJE »PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR«**

Za urbanističke parcele RTC525, RTC526, RTC537 i RTC538.

Samostalni savjetnik,
Miroslav Leković
Miroslav Leković
OPŠTINA BAR



PPP za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar GEODETSKA PODLOGA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA



Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL

Zagreb



Kotor







Razmjera:

R 1:4000

Br. priloga:


1

Legenda:

	Granica Detaljne razrade
	Granica Slobodne zone Luka Bar
	Granica područja korišćenja Luka Bar AD u morskome dobru
	Granica područja koncesije Port of Adria AD
	Granica područja koncesije Jugopetrol AD
	Granica područja korišćenja OMC doo

Geodetske tačke

KOORDINATE SU DATE U KOORDINANTNOM SISTEMU MGI U 6 ZONI BALKANA


 TRIGONOMETRIJSKA TAČKA

 POLIGONSKA TAČKA



a visina: 6.63
: 4660584.04  P891
: 6591388.85 Nadmorska visina: 7
Sjever X: 4660559
Istok Y: 6591521





PPPZ za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar

PLAN NAMJENE POVRŠINA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL

Zagreb



Kotor

Razmjera:






















































R 1:4000

Br. priloga:


2



Legenda:

	Simbolizacija izlaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza
	Simbolizacija ulaza





Opština Herceg Novi
Opština Tivat
Opština Kotor
Opština Budva
Opština Bar
Opština Ulcinj

PPPZ ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE

PPPZ za Obalno područje Crne Gore do 2030.
Naziv grafičkog priloga:
**DETALJNA RAZRADA LOKACIJA
"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar
PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE**

Naručilac: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	Oznaka sjevera:
Obradivač: Podgorica	Razmjera: R 1:4000
Horwath HTL Zagreb	Br. priloga: 3
 Kotor	

Legenda:


 Granica Detaljne razrade


Saobraćaj:

 Magistralna saobraćajnica

 Lokalni put

 Ulice u naselju

 Pješačke površine

 Željeznička pruga

 Tunel



Prostorna organizacija:

LUČKI KOMPLEKS

RORO	8,63 ha	ro - ro terminal
RŠP	32,27 ha	terminal za robu široke potrošnje
KR	20,31 ha	terminal za komadne robe
KT	17,75 ha	kontenerski terminal
DT	7,03 ha	drvni terminal
ST	2,87 ha	stočni terminal
AVP	3,63 ha	auto i vagon pretakalište
TZ	2,10 ha	terminal za žitarice
GTK	50,05 ha	terminal za generalne terete i kontenere
SRT	21,18 ha	višenamjenski terminal za suve rasute i te čne terete
SPT	4,75 ha	specijalni tereti
PLB	7,40 ha	petrolejska luka Bigovica
TT	28,20 ha	terminal za te čne terete Bigovica
SOS	3,85 ha	sistem za obezbjeđivanje, održavanje i servisiranje
PTPS	10,73 ha	produovno-trgovački i poslovni sistem
BC	3,49 ha	poslovni (biznis) centar

LUČKO-INDUSTRIJSKI KOMPLEKS

T	16,23 ha	trgovina
P	47,25 ha	produovnja
I	20,78 ha	industrija
RTC	40,66 ha	robno-transportni centar
HPT	4,82 ha	drumsko-željeznički terminal intermodalnog transporta
ZRSO	2,65 ha	željeznička robna stanica i depo
ZSI	27,08 ha	željeznička saobraćajna infrastruktura


PUTNIČKI SAOBRAĆAJ


PT	4,55 ha	putnički terminali
M2	3,91 ha	marina 2

TEHNIČKA INFRASTRUKTURA

POOV	1,26 ha	postrojenja za prečišćavanje otpadnih i balastnih voda
TS	0,54 ha	trafostanice 35/10 kV







PPPZ za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar PLAN FUNKCIJSKE ORGANIZACIJE

Naručilac:

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL

Zagreb



Kotor



Oznaka sjevera:




Razmjera:

R 1:4000

Br. priloga:

4

Legenda:


 Granica Detaljne razrade


Saobraćaj:

 Magistralna saobraćajnica


 Lokalni put

 Ulice u naselju

 Pješačke površine

 Željeznička pruga

 Tunnel

 Broj brodskog veza, dužina
i dubina veza u metrima


Zone i urbanističke parcele


TZ321 Oznaka i broj urbanističke parcele
35.367.08 m² Površina urbanističke parcele

LZ Lučka zona

TZ Trgovinska zona

PZ  Proizvodna zona

RTC  Robnotransportni centar

PT  Putnički terminali:


PT701 - Putnička Luka

PT703 - Autobuska stanica

PT702 - Željeznička stanica

TI - Tehnička infrastruktura

Fizičke strukture

 Zatvorena i/ili otvorena skladišta
(odnosi se na plansko područje)


13 Oznaka postojećih skladišta




FUNKCIJSKA ORGANIZACIJA:

- ro - ro terminal
- terminal za robu široke potrošnje
- terminal za komadne robe
- kontenerski terminal
- drvni terminal
- stočni terminal
- terminal za žitarice
- terminal za generalne terete i kontenere
- auto i vagon pretakalište
- višenamjenski terminal za suve rasute i tečne terete
- terminal za tečne terete Bigovica
- sistem za obezbjeđivanje, održavanje i servisiranje
- poslovni (biznis) centar
- proizvodno-trgovački i poslovni sistem
- drumsko-željeznički terminal intermodalnog transporta
- željeznička robna stanica i depo
- robno-transportni centar
- putnički terminali
- trgovina
- proizvodnja
- specijalni tereti
- objekti tehničke infrastrukture
- postrojenja za prečišćavanje otpadnih i balastnih voda







PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE I NIVELACIJE

Naručilac:

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL

Zagreb



Kotor

Razmjera:

R 1:4000

Br. priloga:

5



Legenda:

1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000



Granica Detaljne razrade

Saobraćaj

	Magistralna saobraćajnica
	Lokalni put
	Ulice u naselju
	Pješačke površine
	Željeznička pruga
	Tunel
	osovine drumskih saobraćajnica
	osovine željezničkih saobraćajnica



11,00
12,00
13,00

nadmorska visina
(radijus krivine kod tjemernih OT)
oznaka osovinske tačke

IX-IX
3-3

oznaka ulica


Profil ulice i položaj instalacija


	kolovoz
	trotoar
	zelenilo
	osovina
	vodovod
	fekalna kanalizacija
	atmosferska kanalizacija
	elektro kablovi
	TK kablovi
	tehnička galerija




PROFILI ULICA I POLOŽAJ INSTALACIJA

Dimenzije (m)










PPP za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar

PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE

Naručilac: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	Oznaka sjevera: 
Obradivač:  Podgorica	Razmjera: R 1:4000
Horwath HTL Zagreb	Br. priloga: 

Legenda:

— Granica Detaljne razrade

— Regulatorne linije

Saobraćaj

— Magistralna saobraćajnica

— Lokalni put

— Ulice u naselju

— Pješačke površine

— Željeznička pruga

— Tunel

Zone i urbanističke parcele

TZ321 Oznaka i broj urbanističke parcele
35.367.08 m² Površina urbanističke parcele

(LZ) Lučka zona

(PZ) Proizvodna zona

(RTC) Robnotransportni centar

(TZ) Trgovinska zona

(PT) Putnički terminali:

PT701 - Putnička Luka

PT702 - Željeznička stanica

PT703 - Autobuska stanica

PT704 - Marina 2

(TI) Tehnička infrastruktura:


TI801.802 - PPOV

TI803 - Prepumpna stanica Volujica























TI804 - Trafostanica 35/10 kV Luka Bar

TI805 - Trafostanica 35/10 kV Luka Bigovica





Legenda:

	Granica Detaljne razrade		Postojeći rezervoar čiste vode
Saobraćaj:			Planirana "Booster" stanica čiste vode
	Magistralna saobraćajnica	PPOV	Planirano postrojenje za preradu otpadnih voda
	Lokalni put	PPBV	Planirano postrojenje za preradu balastnih voda
	Ulice u naselju		Planirana pumpna stanica otpadnih voda
	Pješačke površine		Planirani bunar tehničke vode
	Željeznička pruga		Postojeći bunar tehničke vode
	osovine drumskih saobraćajnica		postojeći vodovod
	osovine željezničkih saobraćajnica		planirani vodovod
	nadmorska visina		postojeća fekalna kanalizacija
	(radijus krivine kod tjemelih OT)		planirana fekalna kanalizacija
	oznaka osovinske tačke		postojeća atmosferska kanalizacija
			planirana atmosferska kanalizacija

PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar

PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



r z u p

Horwath HTL



Kotor

Razmjera:

R 1:2500

Broj priloga:

7

Podgorica

Zagreb

Kotor





Legenda:



Granica Detaljne razrade

LEGENDA

Saobraćaj:

Magistralna saobraćajnica

Lokalni put

Ulice u naselju

Pješačke površine

Željeznička pruga

Tunnel

osovine drumskih saobraćajnica

osovine željezničkih saobraćajnica

nadmorska visina

(radijus krivine kod tjemena OT)

oznaka osovinske tačke



trafostanice 35/10 kV



kablovi 35 kV



kablovi 10 kV



trafostanice 10/0,4 kV

PPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar

PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



rzup

Podgorica

Horwath HTL

Zagreb




Kotor

Razmjera:

R 1:2500

Broj priloga:






Legenda:



**postojeća kablovska okna
elektronskih komunikacija**




**planirana kablovska okna
elektronskih komunikacija**




**postojeća infrastruktura elektronskih
komunikacija sa 4,3,2,1 x PVC fi 110(40)mm**



**planirana infrastruktura elektronskih
komunikacija sa 4 x PVC fi 110mm**





Saobraćaj:

- Magistralna saobraćajnica
- Lokalni put
- Ulice u naselju
- Pješačke površine
- Željeznička pruga
- Tunel

Legenda:

- Granica Detaljne razrade

SAOBRAĆAJNA IZMJENA IZ PPN-a OPŠTINE BAR U PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BARRIJSKINE BARRIJSKOPOLJE 101,00

- osovine drumskih saobraćajnica
- osovine željezničkih saobraćajnica
- nadmorska visina
(radijus krivine kod tjemena OT)
oznaka osovine tačke
- drvored
- parkovi
- šume
- ozelenjavanje
- zaštitno zelenilo

PPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv grafičkog priloga:

DETALJNA RAZRADA LOKACIJA

"PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE BAR" u opštini Bar PLAN HORTIKULTURE

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA



Oznaka sjevera:

Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL

Zagreb



Kotor


Razmjera:

R 1:4000

Broj priloga:

10





D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" – Bar

TEHNIČKI USLOVI

Za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu

a) Opšti dio

Vodovod

- Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je ugraditi vodomjer u šahti u skladu sa tehničkim propisima. Šaht treba da bude lociran u posjedu investitora, 1m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod. Predvidjeti posebno mjerenje potrošnje vode za stambeni i poslovni dio objekta.
- Za objekte sa više od četiri stambene jedinice (stambene zgrade) može se predvidjeti ugradnja kontrolnih vodomjere za svaki ulaz posebno (vertikalni). Vodovodnu šahtu obavezno izvesti sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se vodomjer ne nalazi neposredno ispod otvora poklopcu. Za svaku stambenu jedinice predvidjeti ugradnju mjernih uređaja vodomjera smještenih u kasetama na etažama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (max jedan ormar za jedan sprat, uz mogućnost zaključavanja radi obezbjeđenja od oštećenja i krađe vodomjera).
- Mjerenje isporučenih količina vode u objektima koji će se graditi ili postavljati na teritoriji Opštine Bar će se vršiti vodomjerima proizvođača »Insa« Zemun i to:
 - a) U objektima za individualno stanovanje – višestambenim vodomjerom sa mokrim mehanizmom klase tačnosti B i pripremi za daljinsko očitavanje.
 - b) U objektima za kolektivno stanovanje – višestambenim vodomjerom sa mokrim mehanizmom klase tačnosti B i sistemom za daljinsko očitavanje.
 - c) Za profile veće ili jednake Ø50mm potrebno je predvidjeti ugradnju kombinovanih vodomjera, pri čemu manji vodomjer treba da bude klase »C« a veći klase »B«.
 - d) U poslovnim prostorima u objektu – višestambenim vodomjerom sa mokrim mehanizmom klase B i sistemom za daljinsko očitavanje i ADC RF ventilom ispred vodomjera.
- Vodomjeri sa horizontalnom osovinom se moraju postaviti isključivo horizontalno, odnosno sa vertikalnom osovinom isključivo vertikalno, sa pravim komadom cijevi 3D-5D ispred vodomjera. Ukoliko se predvidi baštenski hidrant neophodno je odrediti subjekt koji će izmiriti naknadu za utrošenu vodu.
- Kod vodomjera profila Ø50mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi o profilu vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama armatura i fazonskih komada koji se ugrađuju.
- Za vrstu materijala priključka na vodovodnu mrežu predvidjeti PEHD (polietilen) ili PP (polipropilen). Maksimalno dozvoljeni profil priključka je Ø100mm, pri čemu profil priključka mora biti manji od profila ulične cijevi na koju se planira priključenje.
- Direktno uzimanje vode iz javne vodovodne mreže preko hidroforskih uređaja, dozvoljeno je samo kod cjevovoda prečnika Ø 200 mm i više. Uređaj za povišenje pritiska kod direktnog spoja na vodovodnu mrežu

obavezno mora biti opremljen frekventnom regulacijom. Iz cjevovoda prečnika manjih od $\varnothing 200\text{mm}$ voda za uređaj za povišenje pritiska se može uzimati samo preko zatvorenog prelaznog rezervoara sa slobodnim nivoom vode.

- Direktno uzimanje voda iz javnog cjevovoda za sprinkler instalaciju (preko priključka za objekat) dozvoljeno je samo u slučaju kada je ulični cjevovod prečnika većeg ili jednakog $\varnothing 250\text{ mm}$. Za prečnike uličnih cjevovoda manjeg od $\varnothing 250\text{ mm}$ potrebno je izgraditi rezervoar dovoljne zapremine za potrebe sprinkler instalacija. Rezervoari se u ovom slučaju pune iz uličnog cjevovoda u skladu sa hidrauličkim proračunom iz projekta.

Fekalna kanalizacija:

- Profil priključka i pad potrebno je odabrati u skladu sa izvedenim hidrauličkim proračunima, kao i na osnovu raspoloživih geodetskih kota. Minimalni profil priključka na gradsku kanalizacionu mrežu je $\varnothing 160\text{mm}$.
- Sva neophodna geodetska mjerenja i uzdužne profile, predvidjeti tehničkom dokumentacijom.
- Gradski sistemi kanalizacione mreže je separadni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto
- Nije dozvoljeno gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju.
- Prilikom izrade projekta u dijelu ispuštanja otpadnih voda uzeti u obzir sve specifičnosti korisnika kanalizacije (kapacitet i tehnologija proizvodnje, količina, sastav i dinamika ispuštanja otpadnih voda, mogućnost recirkulacije i dr.), kao i ispoštovati "Pravilnik o kvaliteti i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, min. broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda" (Sl.List CG br.45/08,9/10 i 26/12)
- Za materijal za izradu priključka na fekalnu kanalizaciju predvidjeti atestirane PVC kanalizacione cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti min SN4) ili PP (polipropilen).
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.
- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidjeti šahte od poliestera.

Atmosferska kanalizacija

- Neophodno je izvesti proračun oticanja sa predmetne parcele, krovova i uređenih površina i odabrati adekvatan profil priključka.
- Sa izvršenim geodetskim mjerenjima, dati uzdužne profile odvodnih kanala i raspoložive padove samog priključka.
- Reviziona okna i kišne slivnike projektovati u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu djelatnosti.
- Za materijal za izradu priključka na atmosfersku kanalizaciju predvidjeti PVC ili PE (polietilen).
- Predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica, prije upuštanja ovih voda u gradsku atmosfersku kanalizaciju. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m^2 .
- Reviziona okna mogu biti kružnog ili četvrtastog poprečnog presjeka, monolitne AB, montažne AB i poliesterske izrade.
- Na mjestima gdje je moguć uticaj morske vode predvidjeti šahte od poliestera

b) Postojeće hidrotehničke instalacije

- U slučaju da je u granicama urbanističke parcele trasirana postojeća vodovodna cijev, koja se zadržava u planskom dokumentu, ili je planirana izgradnja nove mreže, neophodno je pridržavati se odredbi «Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama» („Službeni list Crne Gore”, br. 66/09 od 2. oktobra 2009.god.
- Član. 32 - Pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika po 1m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu ugroziti stabilnost cjevovoda.
- Za cjevovode profila DN 200mm i veće, u slučaju izgradnje objekata na trasi cjevovoda u zoni sanitarne zaštite, neophodno je obezbijediti slobodan prostor svijetlog otvora širine 4,0m i visine 3,0m.
- Ako u granicama urbanističke parcele već postoji ili je planirana izgradnja fekalnog odnosno atmosferskog kolektora, nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji u pojasu od 2m od osovine kolektora, koje na bilo koji način mogu ugroziti stabilnost cjevovoda.
- U slučaju potrebe izmještanja postojećih hidrotehničkih instalacija (čije zadržavanje nije predviđeno prostorno-planskim dokumentom) sa urbanističke parcele, neophodno je izraditi projekat izmještanja postojećeg cjevovoda shodno predmetnom DUP-u i tehničkim uslovima D.o.o. «Vodovod i kanalizacija»-Bar. Ukoliko trasa novog cjevovoda prolazi kroz predmetnu urbanističku parcelu, projekat može biti u sklopu glavnog projekta planiranog objekta.

c) Posebni dio

Priključenje na hidrotehničku infrastrukturu

Priključenje objekta na hidrotehničku infrastrukturu (vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju) predviđjeti u skladu sa prostorno planskim dokumentom faza hidrotehnika.

d) Tehničku opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

- I) Projekat unutrašnjih instalacija objekta
 - Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije. Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije.
- II) Projekat uređenja
 - U projektu dostaviti preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim mjestom priključenja na gradsku ulični vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
 - Na situaciji prikazati položaj sa naznačenim međusobnim rastojanjem planiranog objekta od postojećih i planiranih hidrotehničkih instalacija.
 - Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Tehnički direktor,
Ibrahim Becović



Tehnički direktor,
Zoran Pajović

1.9. Kupo-prodajni ugovor

CRNA GORA
NOTAR
LEKIĆ PAKE
Bar, Bul. Revolucije C – 6

OTPRAVAK
IZVORNIKA

UZZ broj: 618/2019

Dana 18.09.2019. (osamnaestog septembra dvije hiljade devetnaeste) godine, u 12.00h (dvanaest časova), preda mnom, dolje potpisanim notarom Lekić Pakom, sa službenim sjedištem u Baru, Bul. Revolucije C - 6, sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim notarski zapis **ugovora o prodaji**, istovremeno su pristupila sljedeća lica:-----

1. „BAR MARKET” D.O.O. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ul. Marka Radovića br.16, registarski broj 5-0697343/003, PIB 02994607, registrovan kod Centralnog Registra privrednih subjekata poreske uprave u Podgorici (u daljem tekstu: **prodavac**) koga **zastupa osnivač sa 100% udjela i izvršni direktor Flegontova Tatiana**, rođena dana 05.05.1950. godine (petog maja hiljadu devetsto pedesete godine, državljanka Ruske Federacije, čiji sam identitet utvrdila uvidom u **passoš broj 75 0981669**, izdat od FMS 77001, dana 20.03.2015. godine (dvadesetog marta dvije hiljade petnaeste godine), sa rokom važenja deset godina, i adresom stanovanja Zgrade bb, Sutomore, Bar (u daljem tekstu: **ovlašćeni zastupnik**). Flegontova Tatiana izjavljuje da razumije crnogorski jezik, da u Crnoj Gori živi jedanaest godina, da joj nije potreban prevodilac i da prihvata sve eventualne posljedice i rizike u vezi sa ovom svojom izjavom. Ovlašćeni zastupnik je dostavio notaru originalni izvod iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata Poreske Uprave u Podgorici od dana 18.09.2019.godine, koji se prilaže uz ovaj izvornik. Strankama sam pročitala ovaj dokument te iz istog utvrdila naprijed naznačene podatke za prodavca. Ovlašćeni zastupnik izričito izjavljuje da je naprijed naznačena registracija i dalje na snazi i da na strani prodavca u Centralnom Registru Privrednih Subjekata Poreske Uprave u Podgorici nije bilo promjena. -----

2. „BAR TRADE” D.O.O. Bar, sa sjedištem u Baru, Topolica G-9, registrovano u Centralnom Registru Privrednih Subjekata Poreske Uprave u Podgorici pod registarskim broj 5-0364071/008, matični broj 02651696 (u daljem tekstu: **kupac**), koje **zastupa osnivač sa 100% udjela i izvršni direktor Glavanović Igor**, rođen 22.07.1979. (dvadeset drugog jula hiljadu devet stotina sedamdeset devete) godine, državljanin Crne Gore, JMBG 2207979222980, čiji sam identitet utvrdila uvidom u LK broj 329098002, izdatu od PJ Bar, dana 26.11.2018 (dvadeset šestog novembra dvije hiljade osamnaeste) godine, sa rokom važenja deset godina (u daljem tekstu: **ovlašćeni zastupnik**). Ovlašćeni zastupnik je dostavio notaru originalni izvod iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata Poreske Uprave u Podgorici od dana 17.09.2019.godine, koji se prilaže uz ovaj izvornik. Strankama sam pročitala ovaj dokument te iz istog utvrdila naprijed naznačene podatke za prodavca. Ovlašćeni zastupnik izričito izjavljuje da je naprijed naznačena registracija i dalje na snazi i da na strani kupca u Centralnom Registru Privrednih Subjekata Poreske Uprave u Podgorici nije bilo promjena. -----

Nakon što je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje, nalazi na njegovom službenom području, te se uvjerio u pravu volju stranaka, objasnio im pravne domete i posljedice namjeravanih izjava volje, te iz razgovora o situaciji ustanovio da su sposobne za poduzimanje ovog pravnog posla, stranke su izjavile sljedeći:-----



UZZ broj: 618/2019

UGOVOR O PRODAJI

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su kat.parcela br. 3265/6, livada 1.klase, površine 1673m², i kat.parcela br. 3265/7, livada 1.klase, površine 953m², svojina 1/1 „BAR MARKET” D.O.O. Podgorica iz lista nepokretnosti broj 309 KO Polje.

U „G” listu nisu upisani tereti ni ograničenja.

Notar je izvršila neposredan uvid u geodetsko - katastarskom informacionom sistemu i preuzela podatke iz tog sistema za potrebe sačinjavanja ovog zapisa, saglasno čl. 155a Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Kupac izjavljuje da je izvršio uvid u stanje na terenu, da su mu poznati stanje i granice na terenu, te da nepokretnost koja je predmet prodaje kupuje u videnom stanju. Notar je poučio kupca da izvrši uvid u Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno - stambene poslove i zaštite životne sredine da li postoje javno - pravna ograničenja vezano za ovu nepokretnost, pa kupac izjavljuje da je izvršio uvid i da prema njegovom saznanju ne postoje javno - pravna ograničenja vezana za ovu nepokretnost. Kupac izjavljuje da prihvata sva javno - pravna ograničenja za ovu nepokretnost.

II PRODAJA

Prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo svojine 1/1 na nepokretnostima iz tačke I ovog ugovora, a kupac se obavezuje prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu iz tačke III ovog ugovora.

III CIJENA

Cijena nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora iznosi 105.040,00€ (stotinu pet hiljada četrdeset eura).

Cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 105.040,00€ (stotinu pet hiljada četrdeset eura) kupac će isplatiti neposredno nakon potpisivanja ovog ugovora na žiro račun prodavca koji ima u NLB banci AD Podgorica, broj računa 530-22831-02.

Obavezuje se prodavac da ovom notaru dostavi potvrdu banke o tome da je kupac isplatio prodavcu cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, a na osnovu kojeg dokumenta će Notar izdati otpравke ovog ugovora strankama, Upravi za nekretnine PJ Bar i Poreskoj upravi PJ Bar.

IV ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE

Prodavac garantuje da nije sa trećim licem prije ovog Ugovora zaključio bilo kakav ugovor ili predugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, niti je primio kaparu od bilo kojeg trećeg lica, niti zaključio bilo kakav drugi ugovor sa trećim licem, koji bi ograničio ili uslovio prava Kupca na predmetnoj nepokretnosti.


Prodavac garantuje Kupcu punu zaštitu od pravnih nedostataka (evikcije), a naročito garantuje da je jedini titular prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Prodavac garantuje Kupcu da na predmetnoj nepokretnosti ne postoje prava trećih lica koja isključuju ili ograničavaju njegovo stečeno pravo, kao i da ista nepokretnost nije predmet bilo kakvog spora niti da je pod zabranom raspolaganja, i da nepokretnost nije predmet ugovora o zakupu.

U slučaju da nastupi bilo kakvo ograničenje stečenog prava Kupca u odnosu na predmetnu nepokretnost od strane trećeg lica, Prodavac je dužan da na poziv Kupca oslobodi u



2



UZZ broj: 618/2019

razumnom roku nepokretnost od prava ili pretenzija trećeg i pruži Kupcu punu pravnu zaštitu njegovih prava.

Obaveza Prodavca iz stava 1 ovog člana, kao i pravo Kupca da se poziva na pravne nedostatke, gasi se i prestaje istekom zakonskog roka za zaštitu od evikcije.

Notar je upozorio stranke, a posebno kupca, na opasnost od upisa zakonske hipoteke za neplaćene poreze prodavca, i poučio kupca da zahtijeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze, ali su stranke od toga odustale.

V PRELAZ POSJEDA, KORISTI, TERETA I OPASNOSTI

Posjed, koristi, tereti i opasnosti preći će na kupca na dan potpisivanja ovog ugovora, a sa kojim danom je prodavac saglasan da se na kupca prenesu priključni struje, vode i druge komunalne usluge.

VI IZJAVE ZA KNJIŽENJE (CLAUSULA INTABULANDI)

Prodavac je saglasan da se na osnovu ovog ugovora, kupac „BAR TRADE“ D.O.O. Bar može uknjižiti u Upravi za nekretnine - PJ Bar sa pravom svojine 1/1 na nepokretnostima iz tačke I ovog ugovora.

VII TROŠKOVI I POREZI

Notar je poučio stranke da za troškove u vezi sa ovim notarskim zapisom, odgovaraju solidarno i da mogu drukčije ugovoriti, pa, nakon toga, stranke izjavljuju da troškove ovog notarskog zapisa, troškove upisa prenosa svojine i druge troškove u vezi s tim, snosi kupac, po osnovu ovog ugovora.

VIII ODOBRENJA I PRAVO PREČE KUPOVINE

U konkretnom slučaju, ispitavši sve okolnosti, notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe nikakvim odobrenjima, kao i da u konkretnom slučaju takođe ne postoji zakonsko pravo preče kupovine. Prodavac izjavljuje da ne postoji neupisano ugovorno pravo preče kupovine.

IX POUKE I UPOZORENJA

Notar je poučio i upozorio stranke i na sljedeće:

- da se pravo svojine stiče upisom u katastar nepokretnosti;

- da će notar, po službenoj dužnosti, nakon isplate kupoprodajne cijene i nakon što prodavac dostavi list nepokretnosti sa upisanim predmetom prodaje, otpравak dostaviti na knjiženje katastru nepokretnosti i poreskoj upravi.

- da poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora, odnosno drugog pravnog posla kojim se stiče nepokretnost i da je poreski obveznik dužan da obračuna porez na promet nepokretnosti u poreskoj prijavi koju podnosi nadležnom poreskom organu, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja odnosno ispunjenja ovog ugovora;

- da poreska uprava utvrđuje poresku obavezu svojom procjenom vrijednosti nepokretnosti koja je predmet prodaje, bez obzira na ugovorenu kupoprodajnu cijenu;

X ISPRAVKA NOTARSKOG AKTA

Stranke su saglasne da će notar greške u imenima i brojevima kao druge očigledne greške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost otpравka notarskog zapisa sa izvornikom, nakon izdavanja otpравka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Strankama će se dostaviti ispravljeni otpравak zapisa.

Ako između izvornika i otpравka notarskog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dijela sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpравak sa naznačenjem da se ovim otpравkom zamjenjuje raniji otpравak.


3
Barin

UZZ broj: 618/2019

OTPRAVAK:

- Prodavac (1)
- Kupac (1)
- Uprava za nekretnine - PJ Bar za upis prava svojine(1)
- Poreska uprava (2)

Kupac ovlašćuje notara da sačini i podnese zahtjev za upis prava svojine na ime kupca u Upravi za nekretnine - PJ Bar.

Naknada za rad i naknada troškova obračunata je prema notarskoj tarifi, a na sljedeći način: po tarifnom broju 1 tačka 1 i tarifnom broju 19, tačka 1 naknadu za rad notara od 360,00€ i PDV od 21% u iznosu od 75,60€, što ukupno iznosi 435,60€.

Notar je pročitao akt strankama, neposrednim pitanjima uvjerio se da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom, kojeg slobodnom voljom odobravaju i svojeručno, kako slijedi, potpisuju u prisustvu ovog notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

U Baru, dana 18.09.2019. (osamnaestog septembra dvije hiljade devetnaeste) godine, u 13.00h (trinaest časova).



Prodavac:

„BAR MARKET“ D.O.O. Podgorica
osnivač sa 100% udjela i izvršni direktor Flegontova Tatiana



Kupac:

„BAR TRADE“ D.O.O. Bar
osnivač sa 100% udjela i izvršni direktor Glavanović Igor



NOTAR
Lekić Pake





NALOG PLATIOCA		Hitnost	Prenos <input checked="" type="checkbox"/>	Uplata <input type="checkbox"/>
BAR TRGOB DOO BAR		(Naziv platioca)		
UPLATA ZA KUPOVINU ZEMLJISTA PO UGOVORU UZF 648/17		(Svrha plaćanja)		
BAR TRGOB DOO PODGORICA		(Naziv primaoca plaćanja)		
Pečat i potpis platioca kao inicijatora				
		530-17933-49		(Transakcioni račun platioca)
		(Model) (Poziv na broj zaduženja)		
		EUR = 26.149,00		(Iznos)
		530-22831-02		(Transakcioni račun primaoca plaćanja)
		(Model) (Poziv na broj odobrenja)		
		10-10-2017		(Datum)
		BOR		(Mjesto i datum podnošenja)

NALOG PLATIOCA		Hitnost	Prenos <input checked="" type="checkbox"/>	Uplata <input type="checkbox"/>
BAR TRGOB DOO		(Naziv platioca)		
UPLATA ZA KUPOVINU ZEMLJISTA PO UGOVORU		(Svrha plaćanja)		
BAR TRGOB DOO PODGORICA		(Naziv primaoca plaćanja)		
Pečat i potpis platioca kao inicijatora				
		520-37294-34		(Transakcioni račun platioca)
		(Model) (Poziv na broj zaduženja)		
		EUR = 78.900,00		(Iznos)
		530-22831-02		(Transakcioni račun primaoca plaćanja)
		(Model) (Poziv na broj odobrenja)		
		13:14:19		(Datum izdavanja)
		4452130-0190002-0770/04 3142 00		(Mjesto i datum podnošenja)
		NIPOTEKARNA BANKA D.D. PODGORICA FILIJALA BAR		

Notar Lekić Pake, Bul. Revolucije C - 6, Bar 85000, tel./ fax +382 30 311025, mob. +382 69 321 145

Potvrđujem da sam ovaj otpравak uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran sa izvornikom.
Ovaj otpравak je potpun i ovjeren.
Kojem je priloženo 6 prepisa priloga notarskog akta.

Ovaj je otpравak sastavljen za **Poresku upravu, PJ Bar**, radi regulisanja poreza na promet.

Naknada za rad i naknada troškova obračunata je prema notarskoj tarifi, a na sljedeći način:
po tarifnom broju 1 tačka 1 i tarifnom broju 19, tačka 1 naknadu za rad notara od 360,00€ i PDV od 21% u iznosu od 75,60€, što ukupno iznosi 435,60€.

UZZ Broj: 618/2019
U Baru, 18.09.2019. godine



NOTAR



1.10. Saglasnost susjeda

Ja FLEGONTOVA TATIANA, broj pasoša 75 0981669 kao ovlašteno lice firme BAR MARKET DOO PODGORICA, PIB 02994607 koja je vlasnik katastarske parcele 3265/1 KO Polje, dio UP RTC 526, u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije "Prva faza privredne zone Bar", Opština Bar, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, dana 28.10.2019. godine dajem sledeću:

SAGLASNOST

Da se vlasnik susjedne katastarske parcele 3265/6 KO Polje, dio UP RTC 525, u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije "Prva faza privredne zone Bar", Opština Bar, Glavanović Igor, JMBG 2207979222980, kao ovlašteno lice firme BAR TRADE, PIB02651696 može, prilikom izgradnje novog objekta na pomenutoj lokaciji, približiti sa objektom na rastojanju od 2.00 m (dva metra) do granice moje parcele, bez obzira na zakonske norme.

Ovu saglasnost dajem na neograničen rok trajanja bez prinude i zablude.

U Baru,
28.10.2019. godine



POTVRDA O OVJERI POTPISA I RUKOPISA
NOTAR LEKIĆ PAKE, sa sjedištem u Baru, Bul. Revolucije C-6

(navesti naziv i sjedište suda/organa lokalne uprave/ime i prezime i sjedište notara koji vrši ovjeru potpisa ili rukopisa)

Potvrđuje da je za „BAR MARKET“ D.O.O. PG, plb 02994607, izvršni direktor FLEGONTOVA TATIANA,
(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica čiji se potpis ili rukopis ovjerava)
rođena dana 05.05.1950.godine, sa adresom stanovanja Zagrađe bb, Sutomore,
čija je istovjetnost utvrđena je na osnovu pasoša br. 75 0981669, izdatog dana 20.03.2015.godine
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)
ili izjavom svjedoka _____/_____

SVOJERUČNO POTPISALA OVU ISPRAVU.

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/priznao potpis za svoj)

_____ (svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok _____/_____ čiji je identitet utvrđen na osnovu _____/_____.
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanom je isprava _____/_____.
(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu _____/_____.
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovani je ovlašćen za zastupanje na osnovu Statuta D.O.O. „BAR MARKET“ Podgorica.
(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Broj: OV 3011/2019

Ovjera izvršena dana 28.10.2019.godine, u 11.05 h časova, u notarskoj kancelariji.

(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od 7,26 € eura.

OVJERU IZVRŠILA
Notar Lekić Pake



Pake



2. PROJEKTNI ZADATAK

Naručilac: “BAR TRADE” D.O.O. Bar

Projektant: “NG DESIGN”, D.O.O. Bar

Odgovorni inženjer: Janković Nataša spec.sci.arh.

Projekat: IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Poslovno- skladišni projekat P+1

Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu
PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije
Prva faza privredne zone Bar

PROGRAM: Objekat projektovati u svemu prema zahtjevima investitora i Zakonom o planiranju i izgradnji objekata.

Objekat treba projektovati u bruto površini cca 1670.00 m², spratnosti P+1. Projektom predvidjeti poslovni i skladišni dio, sa svim pratećim sadržajima u okviru objekta (kancelarije, sanitarne čvorove, garderobere, suvo skladište, plusne i minusne komore, predkomoru, komoru za obradu ribe i zasebne ulaze za zaposlene i robu).

DISPOZICIJA: Nivelaciono postaviti objekat i prilagoditi ga terenu i postojećoj prostornoj dispoziciji pješačkog i kolskog saobraćaja, a sve u skladu sa izdatim UT uslovima. Objekte na parceli postaviti na način da se omogući nesmetan pristup svim sadržajima. Pristup objektu obezbijediti sa postojeće saobraćajnice i predvidjeti prilaz kamiona do ulazne platforme kako bi se omogućila nesmetana eksploatacija objekta. U okviru parternog uređenja planirati potreban broj parking mjesta.

Prilikom arhitektonskog oblikovanja voditi računa da arhitektonski izraz odgovara značaju lokacije na kojoj se objekat nalazi.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA: Objekat u konstruktivnom smislu riješiti sa zahtjevima IX seizmičke zone. Objekat projektovati sa AB nosećim stubovima i gredama, obloženu sendvič panelima. Sva opterećenja objekta prenijeti na tlo preko armirano - betonskih temelja. Krovnu konstrukciju predvidjeti kao ravan krov sa čeličnom konstrukcijom obloženu krovnim sendvič panelima.

SPOLJNA OBRADA: Spoljnu obradu predvidjeti od kvalitetnih materijala postojanih na spoljne uticaje. Fasadnu obradu objekta predvidjeti od fasadnih sendvič panela odgovarajuće debljine.

UNUTRAŠNJA OBRADA: Za unutrašnju obradu predvidjeti materijale primjerene namjeni pojedinih prostorija. Materijali treba da budu postojani i laki za održavanje.

Pregradne zidove u objektu predvidjeti od sendvič panela.

Zidove u sanitarijama predvidjeti da se oblažu keramikom u punoj visini. U skladišnom dijelu objekta predvidjeti epoksidni premaz a u administrativnim prostorijama u objektu predvidjeti keramiku na ljepilu u odgovarajućem cementom estrihu.

STOLARIJA I BRAVARIJA: Sva fasadna i unutrašnja stolarija i bravarija treba da bude od visokokvalitetnih materijala.

Sve ostalo raditi u skladu sa važećim propisima i normativima u građevinarstvu i u skladu sa zakonom o izgradnji objekta.

investitor:

A circular blue ink stamp with the text "OGRAĐENOM ODGOVORNOM" around the top edge and "BAR TRADE" in the center. A signature is written across the stamp.

BAR TRADE d.o.o. Bar
direktor: Glavanović Igor

3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

uz tehničku dokumenataciju – **Idejno rješenje**

3.1. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

1. OPŠTI PODACI

LOKACIJA:	k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar
NAMJENA:	POSLOVNO-SKLADIŠNI OBJEKAT
SPRATNOST:	P+1

2. PRETHODNI PODACI

Projektna dokumentacija je urađena u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);
- Pravilniku o načinu izrade, sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018);
- Pravilniku o načinu obračuna površine i zapremine zgrade ("Službeni list Crne Gore", br. 060/18 od 07.09.2018);
- Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zvučnu zaštitu zgrade od buke ("Službeni list Crne Gore", br. 060/18 od 07.09.2018);
- Zakonom o energetskej efikasnosti („Službeni list RCG”, br.29 od 20.05.2010. godine);
- Pravilnikom o minimalnim uslovima energetske efikasnosti zgrada (od 07.05.2013. godine);
- Važećim zakonima, propisima, standardima i normama kvaliteta za ovu vrstu objekta;
- Urbanističko tehničkim uslovima br 07-352/19-604, od 16. 07. 2019. god. izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Bar;
- Projektom zadatkom od strane investitora;

3. OPIS LOKACIJE

Lokacija na kojoj se planira izgradnja poslovno-skladišnog objekta spratnosti P+1, nalazi se u Opštini Bar. Izgradnja objekata je planirana na katastarskim parcelama 3265/6 i 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore i detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar, ukupne površine 2.626,00 m². Parcele su u vlasništvu investitora.

Predmetna lokacija planiranog objekta se nalazi u obalnom području odnosno u okviru robno-transportnog centra. Teren je ravan a parcela je trenutno neizgrađena. Pristup lokaciji je obezbijeđen lokalnim asfaltnim putem sa sjeverne strane parcele.

Katastarske parcele koje su obuhvaćene ovim projektom a na kojima se planira izgradnja objekta sa pratećim sadržajima, predstavljaju dio dvije urbanističke parcele.

Na katastarskoj parceli 3265/6 KO Polje, dio UP RTC525 se postavlja poslovno-skladišni objekat spratnosti P+1 sa pristupnom zonom parcele, dok se na na katastarskoj parceli 3265/7 KO Polje, dio UP RTC538 predviđa parking prostor za putniča (10 PM) i teretna vozila (2 PM) sa pristupnom saobraćajnicom.

4.FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKATA

Objekat je projektovan u svemu prema projektom zadatku investitora za predmetnu parcelu i sa datim uslovima, kao i prema važećim propisima i standardima za ovaj tip objekata

Objekat je namjenjen poslovanju i skladištenju. Funkcionalna organizacija objekta obuhvata zonu za skladištenje sa hladnjačama i zonu za administraciju sa zasebanim ulazom a sadrži: hodnik i stepenište, muške i ženske garderobere i sanitarije, kancelarije, kuhinju i arhivu. Skladišni dio objekta je projektovan kao jedinstvena cjelina sa ulazima na prednjoj i zadnjoj fasadi i unutrašnjim pristupom za zaposlene. Skladište se sastoji od suvog prostora, predkomore, plusnih i minusnih komora i komore za preradu ribe.

Objekat je spratnosti P+1, samostojeći, pravougaonog gabarita, spoljašnjih dimenzija 18.00 m x 46.59 m. Ukupna bruto površina objekta je 1666.00 m², a ukupna neto površina iznosi 877.75 m². Spratna visina prizemlja iznosi 4.15 m, dok spratna visina prvog sprata iznosi 4.00 m u administrativnom dijelu objekta. Skladišna zona je projektovana i prilagođena za skladištenje robe na paletama a svijetla visina iznosi 8.00 m.

Objekat je izdignut za 1.20 m u odnosu na nivo pristupnog platoa koji se nalazi na apsolutnoj koti +7.00 mnv. Visinska razlika između objekta i partera se savladava preko pristupnih platformi, stepeništa i rampe koji predstavljaju dio parternog uređenja i predviđaju se kao montažno-demontažne od čelične konstrukcije.

Krov iznad administrativnog dijela objekta je ravan, dok se iznad skladišta predviđa dvovodan krov, nagiba 7%.

Predmetni objekat je projektovan na većoj udaljenosti od 5.00 m od granica urbanističke parcele što je u skladu sa parametrima urbanističko-tehničkih uslova, sem sa zapadne strane parcele gdje udaljenost objekta od susjedne katastarske parcele 3265/1 iznosi 2.00 m uz saglasnost vlasnika parcele.

Poslovno- skladišni objekat se sa južne strane parcele postavlja na granici parcele ka katastarskoj parceli 3265/7 KO Polje, dio UP RTC538 koja je obuhvaćena projektom i čini funkcionalnu cijelinu sa objektom, a takođe je u vlasništvu investitora.

Objektu se prilazi sa sjeverne strane parcele odnosno sa postojeće saobraćajnice koja predstavlja jedini saobraćajni pristup lokaciji.

U okviru parcele predviđena je pristupna ulica širine 5.00 m koja će opsluživati objekat, i 10 parking mjesta za putničke automobile kao i dva parking mjesta za teretna vozila.

5.KONSTRUKCIJA

Konstruktivni sistem je objekta je AB skelet, sačinjen od AB stubova i greda, odgovarajućih dimenzija. Fundiranje objekta se obavlja preko AB temelja samaca koji su postavljeni u dva ortogonalna pravca. Marka betona elemenata temeljne konstrukcije je MB30. Ispod temeljnih stopa postavlja se tampon sloj šljunka d=20cm, te sloj mršavog betona MB20 d=8cm. Podna ploča objekta je lakoarmirana armiranobetonska ploča d=10cm.

Ispod temeljne konstrukcije, kao i ispod podne ploče ploče postavlja se tampon, čije se nabijanje vrši u slojevima.

Nagib krovne ravni iznosi 7%. Krovni pokrivač su sendvič paneli koji se vezuju za rožnjače od čeličnih profila. Krutost krovne konstrukcije u svojoj ravni obezbeđena je krovnom oblogom i rešetkastim nosačima za ukrućenje, postavljenim duž cijele hale.

6.MATERIJALIZACIJA OBJEKTA

Predviđeni su visokokvalitetni i atestirani materijali u skladu sa tehnološkim zahtjevima prostora kao i u pogledu održavanja, odgovarajućeg stepena higijene, vodootpornosti i protivpožarnosti.

6.1. SPOLJNA MATERIJALIZACIJA

FASADNI ZIDOVI (sastavi- finalna obrada)

Fasadni zidovi objekta su obloženi fasadnim sendvič panelima sa poliuretanskom ispunom debljine 10mm, 12mm i 18mm. Paneli se pričvršćuju za pomoćnu čeličnu konstrukciju koja se oslanja na glavne AB stubove i grede.

Boja je po izboru projektanta.

KROV

Krov je iznad administrativnog dijela objekta ravna AB ploča debljine 15 cm, sa svim pratećim slojevima:

- šljunak 5 cm,
- hidroizolacija, sloj za pad 3-5 cm,
- paropropusna-vodonepropusna folija,
- stirodur 5 cm,
- parna brana,
- sloj za pad 3-5 cm,
- AB ploča 15 cm,
- malter 2 cm,
- glet masa,
- poludisperzivna boja.

Krov iznad skladišta je dvovodan, nagiba 7 %. Završna obrada krova je predviđena od krovnih sendvič panela sa poliuretanskom ispunom debljine 50mm.

6.2. UNUTRAŠNJA MATERIJALIZACIJA

PODOVI

Pod u administrativnom dijelu objekta je predviđen sa završnom obradom od keramičkih pločica u lijepku dok se pod u skladišnom dijelu planira od dvokomponentnog epoksidnog premaza koji posjeduje visoku čvrstoću i otpornost na abraziju, kao i odgovarajućih slojeva poda u minusnim komorama.

UNUTRAŠNJI- PREGRADNI ZIDOVI

Unutrašnji zidovi objekta su projektovani od sendvič panela sa poliuretanskom ispunom debljine 10mm, 12mm i 18mm koji se u administrativnom dijelu objekta oblažu protivpožarnim impregniranim gipsanim građevinskim pločama debljine 1.25 cm. Zidovi su gletovani u dvije ruke i završno obrađeni poludisperzivnom bojom, a u sanitarnim čvorovima su obloženi keramikom u punoj visini, dok se u kuhinji zid oblaže keramikom na visini od 1.50 m.

PLAFONI

Plafoni u administrativnom dijelu su gletovani u dvije ruke i završno obrađeni poludisperzivnim bojama, a u skladišnoj zoni se planira postavljanje sendvič panela kako bi se na taj način obezbijedili uslovi za skladištenje robe u suvom skladištu i komorama.

7. BRAVARIJA I STOLARIJA

Sva spoljašnja i unutrašnja bravarija je predviđena od aluminijuma. ALU bravarija je od visokokvalitetnih Al eloksiranih profila. Krila su od stakla ili sa ispunom, sa ALU ramom na potkonstrukciji. Krilo dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov mora biti kvalitetan, od renomiranih evropskih proizvođača po izboru investitora. Fiksiranje za zidove izvesti trajno i čvrsto čeličnim ankerima i opšiti limenim opšivkama.

8. IZOLACIJA

Shodno propisima, projektovane su odgovarajuće hidro i termo izolacija.

Hidroizolacija je predviđena u podu prizemlja i sanitarnim čvorovima. Sve podne površine koje leže na tlu, su izolovane hidroizolacijom na bazi bitumena. Hidroizolaciju u mokrim čvorovima podviti uza zid u visini od 10cm od poda. Posebnu pažnju obratiti kod obrade slivnika, WC šolja i pragova sanitarnih prostorija. Hidroizolacija ravne AB ploče je takođe na bazi bitumena.

Toplotna zaštita u podovima je riješena plivajućim podovima sa slojem stirodura d= 2,0 cm. Termoizolacija je u skladu sa namjenom i konstrukcijom objekta predviđena termoizolacionim sendvič panelima debljine 10mm, 12mm i 18mm.

9. LIMARIJA

Za skupljanje atmosferske vode predviđeni su horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima $\varnothing 100\text{mm}$.

Za sve limarske radove upotrebljavati plastificirani lim d=0.60mm.

10. INSTALACIJE

Predviđene instalacije u objektu su: instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije jake i slabe struje. Instalacije su predmet posebnih projekata u sklopu investiciono-tehničke dokumentacije Glavnog projekta.

GLAVNI INŽENJER:

JANKOVIĆ NATAŠA
Janković Nataša spec. sci. arh.

A circular blue professional stamp. The outer ring contains the text 'Društvo za inženjerski posao i projektiranje' at the top and 'BAR' at the bottom. The inner circle contains the text 'odgovornosti za projektiranje i uslužbe' around the perimeter. In the center, there is a logo with the letters 'NG' and 'DESIGN' below it.

REKAPITULACIJA POVRŠINA

PRIZEMLJE

br.	Namjena prostorije	obrada poda	P m ²
ADMINISTRACIJA- zona zaposlenih			
1.	dostava	epoksidni premaz	29.15
2.	hodnik	keramika	22.10
3.	stepenište	keramika	10.00
4.	garderobier sa tuševima	keramika	7.30
5.	toalet	keramika	7.80
6.	kancelarija	keramika	25.00
7.	kancelarija za veterinaru	keramika	5.60
ukupna neto površina aneksa			105.75 m ²
SKLADIŠTE			
8.	suvi prostor	epoksidni premaz	203.10
9.	predkomora	epoksidni premaz	117.10
10.	plusna komora	epoksidni premaz	55.45
11.	minusna komora	završni habajući sloj	90.00
12.	minusna komora	završni habajući sloj	90.00
13.	plusna komora	epoksidni premaz	51.60
14.	komora za ribu	epoksidni premaz	57.10
ukupna neto površina skladišnog dijela			664.35 m ²
ukupna neto površina prizemlja			770.10 m ²
bruto površina prizemlja			833.00 m ²

SPRAT 1


br.	Namjena prostorije	obrada poda	P m ²
ADMINISTRACIJA- zona zaposlenih			
1.	stepenište	keramika	10.00
2.	hodnik	keremika	24.60
3.	kuhinja	keramika	15.30
4.	arhiva	keramika	8.30
5.	kancelarija	keramika	15.15
6.	kancelarija	keramika	15.15
7.	kancelarija- direktor	keramika	19.15
ukupna neto površina sprata 1			107.65 m ²
bruto površina sprata 1			833.00 m ²

PREGLED URBANISTIČKIH PARAMETARA

Urbanistički parametri	RTC 525 3265/6	RTC 538 3265/7
indeks zauzetosti	0.5 (max 836.50 m ²)	0.5 (max 476.50 m ²)
indeks izgrađenosti	2.50 (4182.50 m ²)	2.50 (2382.5 m ²)
površina katastarske parcele	1673.00 m ²	953.00 m ²
površina urbanističke parcele	1673.00 m ²	953.00 m ²
ukupna NETO površina objekta	877.75 m ²	/
BRUTO površina objekta	1666.00 m ²	/
ostvarena spratnost objekta (max dozvoljena)	P+1 (P+4)	/ (P+4)
broj parking mjesta	/	12 PM (202.20 m ²)
površina trotoara, prilaznih stepenica, pristupnih platformi, rampe i saobraćajnih površina	574.25 m ²	370.12 m ²
zelene površine	188.70 m ²	352.10 m ²

4.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

4
660
575



6.96 7.05 7.07 7.12 7.24 7.26
6.94 3890 ULICA 7.01 7.05 7.14 7.10 7.25 7.20 7.24
6.96 6.96 6.99 7.01 7.05 7.14 7.10 7.25 7.20 7.24
6.98 6.97 7.02 7.29 7.29 7.35

3265/1
RTC526

3265/6
RTC525

3264

RTC537
3265/8
RTC537

3263

3265/7
RTC538

3262

LEGENDA

- granice katastarskih parcela KO POLJE
- granicu urbanističkih parcela DUP-1 "PRVA FAZA PRIVREDNE ZONE"
- snimljeno postojeće stanje

4
660
475
6
183
408



6
591
475

7.14 7.03 7.20 7.36 7.40 7.47 7.53 7.36 7.12 7.24 7.08 7.11 7.16 7.13 7.00 7.31 7.16 7.18 7.31 7.01 7.04 7.01 7.03 7.01 6.98 6.96 7.01 6.98 6.98 7.07 7.08 7.10 7.06 7.11 7.10 7.06 7.12 7.24 7.36 7.47 7.53 7.36

3261

KO POLJE
Kat. parcele 3265/6 i 3265/7
SITUACIONI PLAN
R = 1 : 250
EKVIDISTANCA d.o.o.





Legenda

	granica UP RTC 525, UP RTC 538
	granica katastarske parcele 3265/6 i 3265/7 KO Polje
	građevinska linija po DUP-u
	građevinska linija objekta uz saglasnost

RTC 525	oznaka urbanističke parcele
3265/6	oznaka katastarske parcele



Urbanistički parametri	RTC 525 3265/6	RTC 538 3265/7
indeks zauzetosti	0.5 (max 836.50 m ²)	0.5 (max 476.50 m ²)
indeks izgrađenosti	2.50 (4182.50 m ²)	2.50 (2382.5 m ²)
površina katastarske parcele	1673.00 m ²	953.00 m ²
površina urbanističke parcele	1673.00 m ²	953.00 m ²
ukupna NETO površina objekta	877.75 m ²	/
BRUTO površina objekta	1666.00 m ²	/
ostvarena spratnost objekta (max dozvoljena)	P+1 (P+4)	/ (P+4)
broj parking mjesta	/	12 PM (202.20 m ²)
površina trotara, prilaznih stepenica, pristupnih platformi, rampe i saobraćajnih površina	648.00 m ²	370.12 m ²
zelene površine	134.80 m ²	352.10 m ²

	ulaz u skladište		ulaz u skladište
	ulaz u administrativni dio		


LEGENDA MATERIJALA

	poslovno-skladišni objekat P+1
	parking prostor- asfalt
	saobraćajne površine- asfalt
	zelene površine

PROJEKTANT: "NO DESIGN" d.o.o. ul. Murlasa Tla C-18, Bar	INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.
Objekat: Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, k.p. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zbilu-PPN za Održivo podizanje čvrstoće
Glavni inženjer: Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer: Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnik: Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: SITUACIJA
Datum izrade / M.P.:	Datum revizije / M.P.:



PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekt:	Poslovno-skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Poje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPN za Obalno područje Cme Gore	
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: R_1:100
Saradnik/i:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: OSNOVA TEMELJA	Br. priloga/Br. strane: 2.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	



Legenda

br.	Namjena prostorije	obrada poda	P m ²
ADMINISTRACIJA- zona zaposlenih			
1.	dostava	epoksidni premaz	29.15
2.	hodnik	keramika	22.10
3.	stepenište	keramika	10.00
4.	garderobier sa tuševima	keramika	7.30
5.	toalet	keramika	7.80
6.	kancelarija	keramika	25.00
7.	kancelarija za veterinaru	keramika	5.60
ukupna neto površina aneksa			105.75 m ²
SKLADIŠTE			
8.	suvi prostor	epoksidni premaz	203.10
9.	predkomora	epoksidni premaz	117.10
10.	minusna komora	epoksidni premaz	55.45
11.	minusna komora	završni habajući sloj	90.00
12.	plusna komora	završni habajući sloj	90.00
13.	plusna komora	epoksidni premaz	51.60
14.	komora za ribu	epoksidni premaz	57.10
ukupna neto površina skladišnog dijela			664.35 m ²


ukupna neto površina prizemlja	770.10 m ²
bruto površina prizemlja	833.00 m ²

- ▲ 1 ulaz u skladište
- ▲ 2 ulaz u administrativni dio
- ▲ 3 ulaz u skladište



LEGENDA MATERIJALA

- AB stub
- sendvič panel d= 10 cm, d= 12 cm, d=18 cm

PROJEKTANT:	"NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar	INVESTITOR:	BAR TRADE D.O.O.
Objekat:	Poslovno-skladišni objekat P+1	Lokacija:	k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Poje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Odbalno područje Cme Gore
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
Saradnik/i:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog:	OSNOVA PRIZEMLJA
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	



1 administracija
2 3 skladište
dilatacija 10 cm



Legenda

br.	Namjena prostorije	obrada poda	P m ²
ADMINISTRACIJA- zona zaposlenih			
1.	stepenište	keramika	10.00
2.	hodnik	keremika	24.60
3.	kuhinja	keramika	15.30
4.	arhiva	keramika	8.30
5.	kancelarija	keramika	15.15
6.	kancelarija	keramika	15.15
7.	kancelarija- direktor	keramika	19.15

ukupna neto površina sprata 1	107.65 m ²
bruto površina sprata 1	833.00 m ²



LEGENDA MATERIJALA

	AB stub
	sandvič panel d= 10 cm, d= 12 cm, d=18 cm

PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija:	k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Cme Gore
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
Saradnik/ici:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog:	OSNOVA SPRATA I
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	

Razmjera:
R_1:100
Br. priloga: Br. strane:
4.


OSNOVA KROVNE RAVNI R_1:100



PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, do UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPN za Obalno područje Crne Gore
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnik/ici:	Marković Marina spec. sci. arh.	Prilog: OSNOVA KROVNE RAVNI
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:
		Razmjera: R 1:100 Br. priloga/Br. strane: 5.

PRESJEK 1-1

R_ 1:100




LEGENDA MATERIJALA

	armirani beton
	šljunak
	tlo
	sendvič panel d=12 i 20 cm

PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore	
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: R 1:100
Saradnik/ci:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: PRESJEK 1-1	Br. priloga: Br. strane: 6.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	

PRESJEK 2-2


R_ 1:100



LEGENDA MATERIJALA

	armirani beton
	šljunak
	tlo
	sendvič panel d=12 i 20 cm

PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul.Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore	
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: R 1:100
Saradnik/ci:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: PRESJEK 2-2	Br. priloga: Br. strane: 7.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	




LEGENDA MATERIJALA

	armirani beton
	šljunak
	tlo
	sendvič panel d=12 i 20 cm

PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija:	k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
Saradnik/i:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog:	PRESJEK 3-3
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	
		Razmjera: R 1:100 Br. priloga/Br. strane: 8.	

SJEVERNA FASADA


R_ 1:100




PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore	
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: R 1:100
Saradnik/ci:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: SJEVERNA FASADA	Br. priloga: Br. strane: 9.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	

JUŽNA FASADA


R_ 1:100



PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore	
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: R 1:100
Saradnik/ci:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: JUŽNA FASADA	Br. priloga: Br. strane: 10.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	



PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat: Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPNZ za Obalno područje Crne Gore		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE
Glavni inženjer: Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		
Odgovorni inženjer: Janković Nataša spec. sci. arh.	Saradnik/ici: Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: ZAPADNA FASADA	Razmjera: R 1:100 Br. priloga/Br. strane: 11.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	



PROJEKTANT: "NG DESIGN" d.o.o. ul. Maršala Tita C-16, Bar		INVESTITOR: BAR TRADE D.O.O.	
Objekat:	Poslovno- skladišni objekat P+1	Lokacija: k.p. 3265/6, K.P. 3265/7 KO Polje, dio UP RTC525, UP RTC538 u zahvatu PPPN za Obalno područje Crne Gore	
Glavni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Janković Nataša spec. sci. arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: R 1:100
Saradnik/ci:	Markolović Marina spec. sci. arh.	Prilog: ISTOČNA FASADA	Br. priloga/Br. strana: 12.
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	



 **BarTrade**

